



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Šesti Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, januar-mart 2012.

Podgorica, maj 2012

UVOD

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Crne Gore s druge strane, potpisan je 15. X 2007. u Luksemburgu. Do stupanja na snagu SSP (1. V 2010.), od 1. I 2008. primjenjivan je Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima.

Polazeći od člana 72, tačka 4 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Vlada je 22. VII 2010. usvojila **Informaciju o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju**, s Tabelom kvartalnog izvještavanja. Zaključkom Vlade ustanovljena je obaveza kvartalnog izvještavanja o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, ovi izvještaji dostavljani su i Evropskoj komisiji kako bi se sveobuhvatno pratila realizacija obaveza utvrđenih SSP-OM.

Nakon ratifikacije SSP-a i njegovog stupanja na snagu 1. V 2010. formirana su stalna tijela Crne Gore i EU: Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, koji čine predstavnici Vlade i visoki predstavnici Evropske komisije i Evropskog savjeta; Odbor za stabilizaciju i pridruživanje; sedam pododbora i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija pripremlilo je Šesti Izvještaj o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji obuhvata period 1. III do 30. III 2012.

OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EU I CG

Tabela kvartalnog izvještavanja u periodu od 01. oktobra 2011. do 31. decembra 2011.godine.

OBLAST	ČLAN SSP	NADLEŽNA INSTITUCIJA	REALIZOVANE AKTIVNOSTI
GLAVA I OPŠTI PRINCIPI			
Demokratski principi i ljudska prava	Član 2	VLADA MLJMP MP ME MVPEI	<p>Član 2 - Demokratski principi i ljudska prava (međunarodne konvencije, povelje, dokumenta)</p> <p>Savjet Evrope Izvestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za Crnu Goru, Žan Šarl Gardeto i sekretar monitoring komiteta PSSE Silvi Afholder boravili su u radnoj posjeti Crnoj Gori u cilju procjene stepena ispunjenosti obaveza koje je Crna Gora preuzela učlanjenjem u Savjet Evrope i izrade Izvještaja o ispunjenju obaveza, 6-8. III 2012. Crna Gora je do sada ratifikovala ukupno 83 konvencije, dok su četiri konvencije, koje su preporuka Savjeta Evrope, u proceduri. Pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Crne Gore Igora Lukšića, a u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija, 19. III 2012, u Budvi, održana je Konferencija o pravima seksualnih manjina pod nazivom „Zajedno protiv diskriminacije” čime je dat doprinos na unapređenju zaštite ljudskih prava i sloboda i potvrđena puna posvećenost Crne Gore sprovođenju antidiskriminatorne politike i prakse.</p> <p>Potpredsjednik Vlade i ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković učestvovao je 27. III 2012. na Konferenciji Savjeta Evrope „Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta širom Evrope: razmjena iskustava i napredak”, u Strazburu u okviru predsjedavanja Ujedinjenog Kraljevstva Komitetom ministara Savjeta Evrope,</p> <p>UN U okviru regionalnog procesa za trajno rješavanje pitanja izbjeglica i interno raseljenih lica, Crna Gora je nastavila realizaciju obaveza iz zajedničkog plana aktivnosti učesnika procesa. U tom dijelu, učestvovala je na dva regionalna tehnička sastanka (Zagreb, 13. I, Pariz, 27. III) i predonatorskom sastanku u Ženevi, 31. I 2012.</p> <p>Potpisani su akcioni planovi za implementaciju programa saradnje Crne Gore sa UNDP i UNICEF, 16. I 2012. Oba dokumenta su potpisali ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i šef kancelarije UNDP, odnosno UNICEF.</p>
Borba protiv širenja naoružanja	Član 3	MVPEI	<p>Član 3 - Borba protiv širenja naoružanja za masovno uništenje i sredstava njegove isporuke</p> <p>Crna Gora kontinuirano ispunjava obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora koji se odnose na razoružanje, kontrolu naoružanja i neproliferaciju oružja za masovno uništenje i aktivno učestvuje na međunarodnim skupovima u ovoj oblasti. Crna Gora</p>

			<p>redovno podnosi izvještaje i ispunjava obaveze koje prizilaze iz članstva u UN i OEBS, a u skladu sa svojim spoljnopolitičkim prioritetima, prati odluke usvojene u okviru zajedničke i bezbjednosne politike EU, sa posebnim akcentom na međunarodne sankcije koje uvodi Evropski savjet.</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo je Međuresorsku radnu grupu za izradu novog Predloga strategije za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja (SALW), januar 2012.</p>
Međunarodne obaveze	Član 4	MVPEI ostala nadležna ministarstva	<p>Član 4 - Ispunjavanje međunarodnih obaveza, naročito puna saradnja sa MKSJ</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo saradnje sa MKSJ oko slučajeva pred Tribunalom.</p>
Međunarodni i regionalni mir i stabilnost i dobrosusjedsk a saradnja	Čl. 5 i 6	MVPEI MUP MO ostale nadležne institucije	<p>Član 5 i 6 - Razvoj dobrosusjedskih odnosa</p> <p>Republika Albanija</p> <p>Predsjednik Vlade Republike Albanije Salji Beriša boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti kada je imao sastanak sa predsjednikom Vlade Crne Gore Igorom Lukšićem, predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i potpredsjednikom Skupštine Željkom Šturanovićem,, 25. I 2012.</p> <p>Ministarstva odbrane Crne Gore i Albanije potpisali su Plan bilateralne saradnje za 2012, januar 2012.</p> <p>Potpisan je Sporazum o određivanju zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna-Grabon za međunarodni drumski putnički saobraćaj i granične tačke Vranica-Čerem između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije, 25. I 2012.</p> <p>Bosna i Hercegovina</p> <p>Predsjednik Vlade Igor Lukšić učestvovao je na sastanku premijera Zapadnog Balkana o nužnosti saradnje u vanrednim situacijama, na inicijativu predsjednika Vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića, Banja Luka, 24. II 2012.</p> <p>Republika Hrvatska</p> <p>Tokom učešća na neformalnom ministarskom sastanku Procesu saradnje jugoistočne Evrope, u Beogradu, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija se susreo s novoimenovanom ministarkom vanjskih poslova Republike Hrvatske, 31. I 2012.</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen i ministar vanjskih poslova Vesna Pusić imali su susret na marginama</p>

		<p>sastanka ministara vanjskih poslova 27 zemalja članica Evropske unije, Hrvatske i pet zemalja kandidata u Briselu, 22. III 2012.</p> <p>Republika Italija</p> <p>Predstavnici Luke Bar, logističke kompanije „Logicar“ i italijanske brodarske kompanije „Grimaldi“ iz Napulja potpisali Ugovor o izvozu automobila marke Fiat proizvedenih u kragujevačkoj fabrici preko Luke Bar, koji omogućava izvoz do 30 000 automobila u 2012, 23. II 2012.</p> <p>Republika Kosovo</p> <p>Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodžaj bio je u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kada se susreo sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem, premijerom Igorom Lukšićem i ministrom vanjskih poslova Milanom Roćenom, 11. I 2012.</p> <p>Republika Makedonija</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen se susreo s ministrom vanjskih poslova Nikolom Poposkim na SEECP sastanku u Beogradu, 31. I 2012.</p> <p>Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je u zvaničnoj posjeti Makedoniji, 16-17. III 2012.</p> <p>Potpisan je Plan bilaterane saradnje u oblasti odbrane za 2012, 16. II 2012.</p> <p>Potpisan je Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica bez dozvole boravka i Protokol između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Makedonije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica bez dozvole boravka, 15. III 2012</p> <p>Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji, potpisan je 16.III 2012. u Skoplju. Sporazum je u ime Vlade Crne Gore potpisao ministar unutrašnjih poslova, Ivan Brajović. Naziv sporazuma, kako stoji u prethodnom izvještaju, preimenovan je u sporazum o policijskoj saradnji jer je prošireno polje saradnje.</p> <p>Protokol između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Makedonije o saradnji u toku trajanja turističke sezone, potpisan je 16.III 2012. u Skoplju. Protokol je u ime Vlade Crne Gore potpisao ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.</p> <p>Takođe, u Skoplju je potpisana i Ministarska deklaracija o saradnji u oblasti bezbjednosti granice.</p>
--	--	--

			<p>Republika Srbija</p> <p>Potpisani su: Sporazum o razmjeni podataka po osnovu deviznih depozita kod Dafiment banke AD Beograd u likvidaciji i Banke privatne privrede Crne Gore DD Podgorica, 10. I 2012; Sporazum o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja, 3. II 2012; Sporazum o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, 20. III 2012; Sporazum o saradnji u oblasti veterine, 20. III 2012; Sporazum o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mješovitog/kombinovanog porijekla, 20. III 2012.</p> <p>Republika Slovačka</p> <p>Vlada je 16.II 2012. prihvatila Protokol Između Vlade Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o implementaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske Zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka. Vlada je ovlastila Ivana Brajovića, ministra unutrašnjih poslova da potpiše navedeni Protokol.</p> <p>Republika Češka</p> <p>Vlada je 22. III 2012. utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Republike Češke o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala.</p>
Terorizam	Član 7	MVPEI MO	<p>Član 7 - Borba protiv terorizma i ispunjavanje međunarodnih obaveza u ovoj oblasti</p> <p>U bazi Specijalne antiterorističke jedinice, u saradnji sa instruktorima britanske Agencije za borbu protiv teških oblika organizovanog kriminala – SOCA, izvedena je obuka na temu „Prinudno zaustavljanje vozila“.</p> <p>Izvršeno je uvježbavanje napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.</p> <p>Posredstvom NCB Interpol-a i sigurnih kanala komunikacije (Interpol, Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno se razmjenjuju sve informacije koje se tiču policijskih istraga i drugih informacija u cilju suzbijanja terorizma. NCB Interpol učestvuje u međunarodnim i regionalnim projektima koji se tiču suzbijanja terorizma. (član 87).</p>

Sprovođenje Sporazuma	Čl. 8-9	MVPEI	<p>Član 8 - Sprovođenje Sporazuma (Savjet za stabilizaciju i pridruživanje)</p> <p>Član 9 - Pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji</p> <p>Crna Gora je završila proces pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO). Protokol o pristupanju STO potpisan je na osmom sastanku Ministarske konferencije, 17. XII 2011. u Ženevi. Crna Gora je u skladu sa Protokolom o pristupanju instrument ratifikacije Sekretarijatu STO dostavila 31. III 2012.</p> <p>Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Crne Gore Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije Skupština Crne Gore je donijela 27. II 2012, objavljen u Službenom listu CG - Međunarodni ugovori, broj 3/2012, od 8. III 2012.</p>
GLAVA II POLITIČKI DIJALOG			
Politički dijalog	Čl. 10 - 13	MVPEI	<p>Član 10 - 13 - Politički dijalog Crna Gora – EU (vidjeti član 8)</p> <p>Direktor za Rusiju, Istočno susjedstvo i Zapadni Balkan u Evropskoj službi za vanjske poslove Miroslav Lajčak boravio je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori tokom koje je imao sastanke sa Predsjednikom CG Filipom Vujanovićem, predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Milanom Roćenom, 24. II 2012.</p> <p>U okviru aktivnosti na sprovođenju preporuka iz Mišljenja EK, u Crnoj Gori je boravila verifikacijska ekspertska misija EU za oblast vladavine prava s posebnim osvrtom na borbu protiv korupcije i borbu protiv organizovanog kriminala, 12- 16. III 2012. Cilj misije je da sageda napredak u ovoj oblasti. Informacije koje prikupi služiće kao jedan o izvora izvještaja EK o napretku u ispunjvanju sedam ključnih prioriteta za otpočinjenje pregovora Crne Gore s EU.</p> <p>Predsjednik Vlade Igor Lukšić boravio je u višednevnoj posjeti Briselu gdje je imao sastanke sa najvišim zvaničnicima EU, 21- 23. III 2012. Tokom boravka sastao se sa: predsjednikom Evropskog savjeta Herman Van Rompejom, predsjednikom Evropske komisije Žose Manuel Barosom, predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom i komesarom za proširenje EU Štefanom Fileom. U delegaciji je bio i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen, koji je imao sastanak sa generlanim direktorom za proširenje Stefanom Saninom.</p> <p>Vlada je 2. II 2012. donijela Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Usvajanju Odluke predhodile su ekstenzivne konsutacije glavnog pregovarača s predstavnicima civilnog sektora i medija u Crnoj Gori.</p> <p>Vlada je 8. III 2012, donijela je Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava, kao i Odluku</p>

		<p>o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost. Imenovani su rukovodioci radnih grupa i član pregovaračke grupe za poglavlja 23 i 24.</p> <p>U Briselu je 25. i 26. III 2012. održan sastanak Radne grupe za 23. poglavlje- Pravosuđe i temeljna prava i Evropske komisije. Na sastanku su predstavnici resornih generalnih direkcija Evropske komisije dali analitički pregled pravne tekovine EU u oblasti pravosuđa, antikorupcijske politike, temeljnih prava i prava građana EU. Sastanku su, u svojstvu posmatrača prisustvovali i predstavnici Vlade Makedonije i Srbije</p> <p>U Briselu je 28-30. III 2012. održan sastanka Radne grupe za 24. poglavlje- Pravda, sloboda i bezbjednost Evropske komisije. Tokom trodnevnog sastanka, predstavnici EK su detaljno predstavili direktive, regulative, odluke, protokole, konvencije sporazume, strategije, zajedničke akcije i instrumente koji se odnose na suzbijanje ilegalne migracije i readmisiju migranata, standarde u postupanju s azilantima i izbjeglicama, pristup pravdi, porodično pravo i nesolventnost. Takođe, dat je prikaz pravnih akata kojima se usklađuju propisi i praksa država kada je u pitanju saradnja u oblasti carina i vizne politike.</p>
GLAVA III REGIONALNA SARADNJA		
Saradnja sa ostalim zemljama u procesu pristupanja EU	Čl. 14 - 17	<p>Član 14 - 16 – Saradnja sa ostalim zemljama koje su potpisale SSP i drugim zemljama kandidatima za članstvo u EU – (vidjeti članove 5 i 6)</p> <p>U okviru Centralno-evropske inicijative (CEI): Sastanak Komiteta nacionalnih koordinatora CEI, Kijev, 9. II 2012. U okviru Savjeta za regionalnu saradnju (RCC): Koordinacioni sastanak SEECP Trojke, RCC i EK, Sarajevo, 14-15. III 2012. U okviru Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP): Sastanak političkih direktora Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Beograd, 30. I 2012 i Neformalni sastanak ministara vanjskih poslova Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Beograd, 31. I 2012. U okviru Jadransko-jonske inicijative (JJI): Sastanak Komiteta nacionalnih koordinatora Jadransko-jonske inicijative (JJI), Ankona, 6. III 2012.</p> <p>Republika Turska</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen susreo se sa turskim ministrom vanjskih poslova Ahmetom Davutoluom, na marginama neformalnog ministarskog sastanka SEECP u Beogradu, 31. I 2012.</p> <p>Predsjednik Vlade Igor Lukšić bio je u zvaničnoj posjeti Turskoj, 14-16. III 2012. U delegaciji su bili ministar ekonomije Vladimir Kavarić, ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar, ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic, ministar bez portfelja Rafet Husović i državni sekretar MVPEI Nebojša Kaluđerović.</p>

			Tokom zvanične posjete predsjednika Vlade Crne Gore Igora Lukšića Republici Turskoj, od 14. do 16. III 2012. potpisani su: Sporazum o recipročnoj promociji i zaštiti investicija, Sporazum o vazdušnom saobraćaju, Sporazum o saradnji u oblasti socijalne sigurnosti, Sporazum o saradnji u oblasti rada, socijalne sigurnosti i zapošljavanja i Memorandum o razumijevanju o unapređenju saradnje u oblasti infrastrukture i avioindustrije u civilnom vazduhoplovstvu.
GLAVA IV			
SLOBODNO KRETANJE ROBA			
Slobodno kretanje robe	Član 18	ME/MF	Član 18 - Uspostavljanje područja bilateralne slobodne trgovine Primjena je u skladu sa Sporazumom.
Industrijski proizvodi	Čl. 19 - 23	ME/MF	Član 19 - 23 - Industrijski proizvodi (međusobne koncesije, carine i ograničenje izvoza, brže sniženje carina) Primjena je u skladu sa Sporazumom.
Poljoprivredni proizvodi sensu lato	Čl: 24, 26 (1), 27(1), 31, 32 i 35	MPPR	Član 24 – Poljoprivreda i ribarstvo / definicije Član 26 – Koncesije Zajednice na uvoz poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz Crne Gore Član 27 – Koncesije Crne Gore na poljoprivredne proizvode Član 31 – Klauzula o reviziji Član 32 – Zaštitna klauzula za poljoprivredu i ribarstvo Član 35 – Poboļšane koncesije U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.
Prerađeni poljoprivredni proizvodi	Član 25, Protokol I	MPPR	Čl. 25 – Prerađeni poljoprivredni proizvodi U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.
Poljoprivredni proizvodi sensu stricto	Čl: 26(2), (3) i 27(2)	MPPR	Član 26(2), (3) i 27(2) - Poljoprivredni proizvodi sensu stricto U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.
Vino	Čl. 28 i Protokol II	MPPR	Čl. 28 – Protokol o vinu i alkoholnim pićima U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.
Ribljji proizvodi	Čl. 29 i 30	MPPR	Član 29 i 30 - Ribljji proizvodi

			U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.
Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i prehrambene proizvode sa izuzetkom vina i alkoholnih pića	Član 33	MPPR	<p>Član 33 - Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i prehrambene proizvode sa izuzetkom vina i alkoholnih pića</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Zajedničke odredbe	Čl. 34 - 48	ME MF UC	<p>Član 34 - Opseg primjene</p> <p>Član 35 - Poboljšane koncesije Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 36 – Mirovanje</p> <p>Član 37 i 38 - Zabrana fiskalne diskriminacije i Carine fiskalne prirode Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 39 - Carinske unije, područja slobodne trgovine i prekogranični aranžmani</p> <p><u>Vežano za sporazume o slobodnoj trgovini (SST)</u> Crna Gora primjenjuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, CEFTA 2006 i Republikom Turskom.</p> <p>U toku su pregovori s članicama Carinske unije (Ruska Federacija, Bjelorusija i Kazahstan). Sporazumi će biti potpisani bilateralno s Bjelorusijom i Kazahstanom, dok se s Ruskom Federacijom ne pregovara SST nego samo Protokol uz postojeći Sporazum, tako da do izmjena u Sporazumu neće doći.</p> <p><u>Vežano za sporazume o slobodnoj trgovini, pregovori su zaključeni sa Ukrajinom i zemljama EFTA-e.</u></p> <p>- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine, crnogorska Skupština donijela je 27. II 2012, i isti je objavljen u "Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori, br. 3/2012", od 8. III 2012. Ovaj Sporazum će</p>

		<p>stupiti na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon dana prijema, putem diplomatskih kanala, posljednjeg dokumenta o ratifikaciji.</p> <p>- U toku je proces ratifikacije sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska) od strane potpisnica.</p> <p>Svi novi bilateralni ugovori o slobodnoj trgovini sadržeće otkaznu kauzulu, koja predviđa raskid ugovora u momentu pristupanja Crne Gore EU.</p> <p>Član 40 – Damping Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 41 - Zaštitna klauzula Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 42 - Klauzula o nestašici Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 43 - Državni monopoli Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 44 - Pravila o porijeklu roba U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p> <p>Član 45 - Dozvoljena ograničenja za uvoz, izvoz i tranzit robe Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 46 - Izostanak administrativne saradnje Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 47 Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>	
GLAVA V KRETANJE RADNIKA, OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PRUŽANJE USLUGA, KAPITAL			
Kretanje	Čl. 49 -	MRSS	Član 49 – 51 - Kretanje radnika

radnika	51		Sporazum između Crne Gore i Republike Turske o socijalnom osiguranju, potpisan je 14. III 2012. u Ankari.
Osnivanje privrednih društava	Čl. 52 - 58	ME	Član 52-58 - Osnivanje privrednih društava U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 40/11), Ministarstvo finansija je pripremlilo nove obrasce za upis i Uputstvo o radu CRPS-a, kojim je precizirano da Poreska uprava definiše pravila za elektronsku registraciju preduzeća. Obrasci i Uputstvo su dostavljeni Službenom listu CG na objavljivanje.
Saobraćaj	Čl: 55, 61, 108 i Protokol IV	MSP	Član 55, 61 i Protokol IV - Saobraćaj U dijelu drumskog saobraćaja-Socijalni aspekti (član 16 stav 2) izvršeno je usklađivanje s propisima EU donošenjem Pravilnika o bližem sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje memorijskih kartica; Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije o radnom vremenu lica koja obavljaju mobilnu djelatnost u drumskom saobraćaju; Pravilnika o načinu prenosa podataka sa digitalnog tahografa i memorijske kartice. Takođe, u prvom kvartalu 2012. se otpočelo sa izdavanjem memorijskih kartica za digitalne tahografe, isto tako u predmetnom periodu od strane Evropske komisije odobrena je nacionalna politika za implementaciju digitalnih tahografa u Crnoj Gori. U januaru 2012. obavljena je javna rasprava o Nacrtu zakona o željeznici . Novim Zakonom o željeznici detaljnije se razrađuje odnos između Vlade Crne Gore, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Direkcije za željeznice i željezničkih privrednih društava kao i njihove nadležnosti, obaveze i uslove koje moraju ispunjavati željeznička privredna društva radi obavljanja djelatnosti za koju su osnovana. Predviđeno je stvaranje uslova za pojavu više upravljača željezničke infrastrukture i željezničkih prevoznika, što treba da dovode do konkurencije i povećanja kvaliteta prevoza, kao i liberalizacije željezničkog tržišta. U toku je izrada Nacrta zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti u željezničkom saobraćaju, implementacija zakona će biti brža jer se paralelno rade podzakonski akti koji proizilaze iz pomenutog zakona. Planirano je da Vlada utvrdi Prijedlog zakona do III kvartala 2012. U II kvartalu 2012. očekuje se potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja između dvije zemlje . U saradnji sa konsultantskom kućom NTU, urađen je dokument Finansijska konsolidacija željezničkih društava u Crnoj Gori , koji predstavlja analizu ključnih finansijskih kapaciteta četiri nezavisna privredna društva u okviru željezničkog sektora u Crnoj Gori (Željeznička infrastruktura Crne Gore, Željeznički prevoz Crne Gore, Montecargo i Održavanje željezničkih voznih sredstava). Glavni cilj analize jeste uvid u načine finansiranja željezničkog sistema i toka novca u navedenim društvima.

		<p>Urađena prefezibility studija “Izrada preliminiranog rješenja, studija I prostorno planskih dokumenata za regionalnu prugu Čapljina – Trebinje – Nikšić”.</p> <p>Marta 2012. urađen je projektni zadatak za izradu geotehničkih podloga i tehničke dokumentacije generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti za izradu željezničke pruge Pljevlja – Berane - granica sa Kosovom. Raspisivanje tendera za izradu prefeasibility studije željezničke pruge Pljevala – Berane – granica sa Kosovom se očekuje tokom juna 2012.</p> <p>Strategijom restrukturiranja željeznice Crne Gore iz 2007, predviđeno je obavljanje aktivnosti u tri faze, i to: revizija bilansa, segmentacija i privatizacija. U skladu za zahtjevima, do sada su realizovane dvije faze restrukturiranja željezničkog sistema. Primijenjen je dezintegracioni model restrukturiranja željeznice, kojim je upravljanje infrastrukturom u potpunosti razdvojeno od prevoza putnika i tereta. Marta 2012. je potpisan ugovor sa konsultantskom kućom „Egis Internation“ za za pripremu tendera privatizacije „Montecarga AD – Podgorica“ -teretnog operatera, Održavanja željezničke infrastrukture i Željezničke stanice i zemljišta, koje će se izdvojiti iz kompanije „Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica“, čime se završava poslednja faza restrukturiranja željezničkog sistema Crne Gore.</p> <p>Izjavom o mreži za 2012, putnički operater plaća naknadu za korišćenje trase u iznosu od 0,20 €, čime je postignut nediskriminatorni pristup.</p> <p>Direkcija za željeznice je administrativno ojačana sa dva nova zaposlena na pozicijama: pomoćnik direktora i savjetnik direktora. Odobrena je tehnička pomoć i podrška institucionalnom razvoju Direkcije za željeznice Crne Gore iz IPA sredstava EU, konsultanska kuća SCCE Consortium je izabrana za pomoć na pomenutom projektu. Pomoć će biti realizovana kroz angažovanje 3 vrste eksperata: za korporativni razvoj i biznis menadžment, za regulativne i finansijske poslove i za poslove sa vozovima i infrastrukturom. Konsultanti će prema projektnom zadatku uraditi petogodišnji strategijski plan rada Direkcije, gdje će biti specificirani svi poslovi koje će Direkcija da postepeno preuzima i direktno ili indirektno da izvršava.</p> <p>Završena je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama i očekuje se da do 15. V 2012. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama bude dostavljen radnim tijelima Vlade na razmatranje.</p> <p>Završena je javna rasprava o Nacrtu zakona o sigurnosti pomorske plovidbe. Predlog zakona o sigurnosti pomorske plovidbe će do kraja juna 2012. biti dostavljen nadležnim državnim organima na davanje mišljenja, predloga i sugestija.</p> <p>U proceduri potvrđivanja su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem iz 1974.(atinska konvencija) - Protokol iz 2002.uz Međunarodnu konvenciju o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem iz 1974. (atinska konvencija)
--	--	--

			<p>Skupštinska procedura za Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spasavanju iz 1989. godine je završena i on je donijet i objavljen u službenom listu („Službeni list CG-međunarodni ugovori“, br. 4/12).</p> <p>Raspisan je tender za IPA 2011 za projekte koji se odnose na zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata i VTMS.</p> <p>Usvojen je Nacionalni program kontrole kvaliteta bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, u skladu sa dokumentom 30 ECAC-a (European Civil Aviation Conference).</p>
Pružanje usluga	Čl. 59 - 61	ME MID	<p>Član 59 - 61 Pružanje usluga U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Kretanje kapitala i plaćanja	Čl. 62 - 64	MF	<p>Član 62, 63 i 64 – Tekuća plaćanja i kretanje kapitala</p> <p>U toku je rad na izradi novog Zakona o platnom prometu, kojim će se važeći Zakon o platnom prometu u zemlji uskladiti s Direktivom 2007/64/EC o platnim uslugama (tzv. PSD), Direktivom 2009/110/EC o institucijama elektronskog novca i Direktivom 98/26/EC o finalnosti poravnanja u platnim sistemima.</p> <p>Planirano je da u aprilu Predlog zakona o dopuni zakona o platnom prometu u zemlji bude upućen Vladi na razmatranje.</p>
Ostala pitanja vezana za Glavu V SSP	Čl. 65 - 71	ME MUP MRSS MF	<p>Član 65 – 71 - Opšte odredbe</p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
GLAVA VI			
USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA, SPROVOĐENJE ZAKONA I PRAVILA KONKURENCIJE			
Konkurencija	Član 72, tačka 3, Član 73, Član 74, Protokol V	VLADA MIDIT ME MF MP Komisija za kontrolu državne pomoć	<p>Član 72 tačka 3</p> <p>U toku je izradu novog Zakona o elektronskim komunikacijama. Javne konsultacije su završene 26. III 2012. U predviđenom roku dostavljeni su predlozi i sugestije Radio-difuznog centra, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost kao i operatora usluga javnih elektronskih komunikacija koje će biti uzete u razmatranje. Konsultacijama se obezbjedilo informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi Zakona.</p> <p>Pripremljen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o digitalnoj radio-difuziji. Predlog je u fazi međusektorskog</p>

		i(državna pomoć)	<p>usaglašavanja.</p> <p>Pravilnik kvalitetu usluga elektronskih komunikacionih mreža donijet je 26. I 2012 („Službeni list CG“, br. 9/12).</p> <p>U oblasti veterinarskih i fitosanitarnih pitanja usvojeni su sljedeći pravni akti:</p> <p>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje Anoplophora chinensis (Forster) („Službeni. list CG“ br. 11/12), objavljen 22. II. 2012 (vidjeti član 97).</p> <p>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. Nov („Službeni list CG“ br. 11/12), objavljen 22.II.2012 (vidjeti član 97).</p> <p>Pravilnik o tehničkim uslovima na graničnim prelazima za obavljanje fitosanitarnih pregleda pošiljki bilja („Službeni list CG“ br. 14/12), objavljen 07.II.2012 (vidjeti član 97).</p> <p>Program fitosanitarnih mjera za 2012 („Službeni list CG“. br.11/12), objavljen 22. II 2012 (vidjeti član 97).</p> <p>Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja mjera za 2012. godinu (Službeni. list CG", br. 11/12) objavljen 22. II 2012 (vidjeti član 97).</p> <p>Lista aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja („Službeni list CG“ br. 14/12) objavljen 07.II.2012 (vidjeti član 97).</p> <p>Vlada Crne Gore je 09. II 2012. godine usvojila Uredbu o izmjenama Uredbe o minimalnom setu usluga koji obuhvata Univerzalni servis („Službeni list CG“, br. 20/12).</p> <p>U oblasti statistike, Skupština Crne Gore je, 21. III 2012. donijela Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12). Ovim zakonom uređuju se organizacija i poslovi sistema zvanične statistike, prikupljanje, obrada i čuvanje statističkih podataka i druga pitanja od značaja za zvaničnu statistiku.</p> <p>U oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Skupština je 27. II 2012. donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG“, br 14/12), koji je u potpunosti usklađen s međunarodnim standardima i preporukama određenih međunarodnih organizacija, kao i dobar pravni osnov za efikasnu borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p>Član 73 - Konkurencija i ostale ekonomske odredbe</p>
--	--	------------------	---

			<p>Utvrđen je Predlog zakona o zaštiti konkurencije i dostavljen u skupštinsku proceduru.</p> <p>Uprava za zaštitu konkurencije izdala je jedno rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, dok je jedan zahtjev u toku. Takođe, u navedenom periodu Uprava je po započetim postupcima donijela jedno rješenje, kojim je utvrdila da je Javno komunalno preduzeće izvršilo povredu iz člana 2 Zakona o zaštiti konkurencije, vezano za pružanje pogrebnih usluga, dok je drugi postupak vezan za intelektualnu svojinu obustavljen zaključkom, jer nema dokaza da je došlo do povrede konkurencije.</p> <p>Održan je seminar i na temu - Pristupanje unutrašnjem tržištu, i <i>Pravo zaštite konkurencije – studija slučajeva iz sudske prakse</i>, na kojim su eksperti EU prezentirali slučajeve iz sudske prakse Suda pravde EU i nacionalnih sudova zemalja regiona u primjeni prava zaštite konkurencije u dijelu zabranjenih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja.</p> <p>U Podgorici je, 22. III 2012. godine, održan okrugli sto na temu <i>"Politika i pravo zaštite konkurencije u Crnoj Gori – u susret novom Zakonu o zaštiti konkurencije"</i>, koji je imao za cilj prezentaciju trenutnog i budućeg insutucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti prava zaštite konkurencije.</p> <p>Član 73 stav 7 (b)</p> <p>Vlad je 15. III 2012. usvojila Odluku o regionalnoj mapi pomoći („Službeni list CG“, br. 22/12).</p> <p>Član 74 – Javna preduzeća</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
<p>Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina</p>	<p>Član 75</p>	<p>ME ZIS</p>	<p>Član 75 - Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina</p> <p>Vlada je 29. XII 2011. donijela Nacionalnu strategiju intelektualne svojine za period 2012 – 2015.</p> <p>Vlada je 29. III 2012. utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, a 5. IV 2012. Predlog zakona o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova, koji su u skupštinskoj proceduri.</p> <p>Pripremljen je Nacrt pravilnika o deponovanju i evidenciji autorskih djela i predmeta srodnih prava koji je 15. II 2012. prosljeđen Sekretarijatu za zakonodavstvužo na usaglašavanje. Njegova primjena, kako je zakonom predviđeno, očekuje se do 12. VII 2012.</p> <p>Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima. Očekuje se mišljenje Evropske patentne organizacije</p>

			<p>na isti i očekuje se njegovo usvajanje u IV kvartalu, kako je i planirano Programom rada Vlade Crne Gore.</p> <p>Ministarstvo ekonomije je donijelo 24. II 2012. Pravilnik o postupku za priznanje, promjenama i obnovi važenja industrijskog dizajna („Službeni list CG“, br. 12/12).</p> <p>U saradnji sa ekspertom iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, urađen je Nacrt priručnika za ispitivanje žigova koji će pojednostaviti i olakšati rad u Zavodu.</p> <p>Zavod za intelektualnu svojinu je imao ključnu ulogu u pripremi mišljenja na aneks koji se odnosio na oblast intelektualne svojine u procesu pristupanja EFTA-i i koji stupa na snagu 1. VII 2012. Kao iu pripremanju dijela Sporazuma koji se odnosi na intelektualnu svojinu u procesu pristupanja Crne Gore WTO čija je članica postala 17. XII 2011.</p>
Javne nabavke	Član 76	MF DJN	<p>Član - 76 Javne nabavke</p> <p>Novi Zakon o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11), primjenjuje se od 1. I 2012. Zakonom o javnim nabavkama kao sredstvo kontrole zakonitosti postupaka javnih nabavki propisana je kontrola postupaka javnih nabavki koju vrši Državna komisija.</p> <p>Statistika koja se tiče Novog Zakona o javnim nabavkama za 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj objavljenih poziva na Portalu 1. I – 15. III 2012: 548 - broj objavljenih Ugovora za period 1. I – 15. III 2012: 64 - broj inspekcijskih kontrola za period 1. I – 15. III 2012: 19 - broj obveznika primjene zakona u 2012: 718 - broj održanih obuka u saradnji s Komisijom za sprečavanje sukoba interesa u 2011: 6. - Prosječni mjesečni lični dohodak u Upravi za februar 2012. iznosio je 454,11 eura. <p>Uprava za kadrove je 23. I 2012. objavila javni konkurs za predsjednika/cu državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki i člana/icu državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.</p> <p>Vlada je je imenovala predsjednicu i četiri člana Državne komisije.</p>
Standardizacija, metrologija, sertifikacija, ocjena usaglašenosti i nadzor nad	Član 77	ME	<p>Član 77 – Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti</p> <p>Horizontalana pitanja</p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>

tržištem			<p>Standardizacija</p> <p>Institut za standardizaciju u kontinuitetu usvaja evropske standarde i srodne dokumente na nacionalnom nivou. Institut je donio ukupno 403 crnogorska standarda. Takođe, pripremljeno je i 509 nacrt crnogorskih standarda koji su, u skladu sa Zakonom o standardizaciji, na javnoj raspravi 60 dana (februar-april 2012.).</p> <p>Institut je u izvještajnom periodu formirao tehnički komitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISME/TK E 006: Elektroenergetika. <p>Pored toga, pokrenuta je procedura osnivanja dva tehnička komiteta i to za oblasti: društvena odgovornost i oprema pod pritiskom.</p> <p>Metrologija</p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Akreditacija</p> <p>U februaru 2012, ATCG je akreditovalo prvo crnogorsko certifikaciono tijelo za certifikaciju proizvoda i to: Monteorganica d.o.o - Podgorica (certifikacija proizvoda u organskoj proizvodnji).</p> <p>Zaključno sa 31. III 2012. ATCG u svom registru ima upisano devetnaest (19) akreditovanih tijela za ocjenu usaglašenosti (14 laboratorija za ispitivanje, 1 laboratorija za etaloniranje, 3 kontrolna tijela i 1 certifikaciono tijelo za certifikaciju proizvoda).</p> <p>U periodu izvještavanja, a u skladu s Planom nadzornih posjeta i ponovnog ocjenjivanja akreditovanih organizacija, ATCG je sprovelo četiri (4) nadzorne posjete u cilju praćenja održavanja kompetentnosti akreditovanih tijela za ocjenu usaglašenosti i četiri (4) posjete ponovnog ocjenjivanja u cilju produžavanja važenja akreditacije.</p> <p>ATCG u kontinuitetu održava Registar Akreditovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i relevantne informacije iz registra objavljuje putem internetskog portala (www.atcg.co.me).</p> <p>U izvještajnom periodu, predstavnici ATCG prisustvovali su sjednicama stručnih radnih tijela Evropske kooperacije za akreditaciju (EA) i to: Komiteta za horizontalnu harmonizaciju (EA HHC) i Komiteta za laboratorije (EA LC).</p> <p>Na osnovu prethodno potpisanih sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji akreditacionih tijela zemalja iz regiona, u februaru 2012. u Beogradu (Srbija) ustanovljen je i potpisan Program saradnje za 2012. između akreditacionih tijela Crne Gore, Srbije, BiH i Makedonije.</p>
----------	--	--	---

			<p>Tržišni nadzor</p> <p>Vlada je donijela novu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 5/12), kojom je, u članu 33, predviđena Uprava za inspekcijske poslove, a rok za njeno konstituisanje je 24. VII 2012. odnosno 120 dana od dana stupanja na snagu Uredbe. U upravi će biti objedinjeno više inspekcija, među kojima i veći broj onih koje se bave nadzorom nad tržištem (bezbjednost neprehrambenih proizvoda).</p> <p>U martu je potpisan Memorandum o saradnji Tržišne inspekcije i Uprave carine, koji je pripremljen i usaglašen u okviru AIM Projekta, s ciljem utvrđivanja načina saradnje između strana potpisnica, kako bi se na tržištu Crne Gore našli samo bezbjedni proizvodi.</p> <p>U martu je održan Pododbor za industriju, trgovinu, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, na kome su predstavnici EK informisani o napretku na području nadzora nad tržištem.</p> <p>U martu je održana sedma sjednica Koordinacionog tijela za tržišni nadzor, na kojoj je utvrđen Predlog liste nadležnosti za nadzor nad tržištem po grupama proizvoda, kao i razmotran Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za IVQ 2010. i za 2011, koji će biti proslijeđeni Vladi CG na razmatranje i usvajanje. Pripremljen je i Nacionalni program nadzora nad tržištem za 2012, koji obuhvata aktivnosti šest inspekcija.</p> <p>Predstavnici Tržišne inspekcije bili su u četvorodnevnoj studijskoj posjeti Njemačkim institucijama, relevantnim za područje tržišnog nadzora. Cilj posjete je bio informisanje o zakonskom okviru i aktivnostima njemačkih državnih organa, tijela za ocjenu usaglašenosti i proizvođača, koje su nužne da bi se osiguralo da se na tržište stavljaju isključivo bezbjedni proizvodi.</p> <p>U organizaciji Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji s Ministarstvom ekonomije i Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), krajem marta, organizovana je konferencija za novinare povodom završetka projekta „Pristupanje unutrašnjem tržištu – AIM“ i predavljanja novog projekta o zaštiti potrošača i tržišnom nadzoru u Crnoj Gori – GFA. Na konferenciji je bilo riječi o postignutim rezultatima na području tržišnog nadzora i zaštite potrošača u prethodnom projektu i planiranim aktivnostima za naredni projekat. U projektu „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“, koji je počeo sa realizacijom krajem marta, planirano je jačanje zaštite potrošača i efikasnosti i efektivnosti sistema tržišnog nadzora u skladu sa EU standardima.</p>
Zaštita potrošača	Član 78	ME	<p>Član 78 – Zaštita potrošača</p> <p>Javnosti predstavljen sajt Tržišne inspekcije (www.ti.gov.me).. Na sajtu se, pored mnogo značajnih informacija za potrošače, nalaze i obrasci putem kojih potrošači mogu podnijeti žalbu kao i druga zainteresovana lica postaviti pitanje, inicijativu, prijavu o nezakonitostima na tržištu i dr. Predstavnici medija su na konferenciji pokazali posebno interesovanje za aktivnosti Tržišne inspekcije na području zaštite potrošača od opasnih proizvoda na tržištu.</p> <p>U februaru je održan Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju, na kome su predstavnici EK informisani o napretku na</p>

			<p>području zaštite potrošača.</p> <p>Krajem marta, održana je šesta sjednica Komisije za praćenje realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača, Komisija je zadužila članove da pripreme izvještaj o ostvarenim aktivnostima iz AP od usvajanja prvog godišnjeg izvještaja, tj. od jula 2011. godine, kao i da od inspeksijskih i drugih organa nadležnih za nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti prava potrošača (ekonomska prava i prava na bezbjedan proizvod) pribave izvještaje o podacima iz tog nadzora, te da pripreme dinamički plan aktivnosti za naredni period na koji se odnosi NPZP, tj. do kraja jula t.g.</p> <p>Resornim ministarstvima (za zaštitu potrošača i obrazovanje) upućen je zahtjev za prenošenje finansijska sredstva namijenjenih za realizaciju Pilot projekta „Uvođenje zaštite potrošača u obrazovni sistem“, na žiro račun Zavoda za školstvo koji je zadužen za implementaciju projekta.</p> <p>Organizovana je konferencija za novinare povodom završetka projekta „Pristupanje unutrašnjem tržištu – AIM“ i predavljanja novog projekta o zaštiti potrošača i tržišnom nadzoru u Crnoj Gori – GFA</p>
<p>Uslovi rada i jednake mogućnosti</p>	<p>Član 79</p>	<p>MRSS MZ</p>	<p>Član - 79 Uslovi rada i jednake mogućnosti</p> <p>Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu („Službeni list CG“, br. 14/12).</p> <p>U skladu sa Zakonom o profesionalnoj reabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, 17. I 2012. donijet je Pravilnik o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja („Službeni list CG“, br.6/2012).</p> <p>U cilju implementacije Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 49/08 i 59/11) 6. II 2012. donijet je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad i vođenje evidencije izdatih i oduzetih dozvola za rad („Službeni list CG“, br. 18/12).</p> <p>Ministarstvo zdravlja je donijelo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normative i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora (“Službeni list CG”, br. 1/12), koji je stupio na snagu 12. I 2012. - Pravilnik o slikovnom prikazu upozorenja na pakovanju duvanskog proizvoda (Službeni list CG”, br. 1/2012) stupio je na snagu 12. I 2012. <p>U izvještajnom periodu u „Službenom listu CG”, broj 14 od 07.III.2012. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je stupio je na snagu 15. III 2012. godine. Predlagač ovog zakona je Ministarstvo zdravlja.</p> <p>U istom periodu, na predlog Ministarstva zdravlja Vlada je donijela Nacionalni plan za racionalnu upotrebu lijekova u Crnoj Gori za period 2012-2016. i Startegiju za unaprjeđenje kvaliteta I bezbjednosti.</p> <p>Odbor za rodnu ravnopravnost, povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, organizovao je “Ženski parlament”, sa ciljem promocije ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori. Tom prilikom, predstavnice ženskih asocijacija parlamentarnih partija i predstavnice civilnog društva, postavili su 25 pitanja na koje su članovi/ce Vlade odgovorili/e.</p>

			<p>Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, održao je 16. XII 2011. tematsku sjednicu posvećenu Konvenciji Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, u čijem radu je učesvovao prof.dr Davor Derenčinović, član ekspertske grupe SE za suzbijanje trgovine ljudima GRETA, koja prati implementaciju Konvencije od strane zemalja članica.</p> <p>Sjednica Odbora organizovana je u okviru globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" u saradnji s Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima.</p>
GLAVA VII PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST			
Pravosuđe i osnovna prava; Policajska i saradnja u oblasti pravosuđa; Vladavina prava	Član 80	Član 80 - Jačanje institucija i vladavina prava Ministarstvo unutrašnjih poslova Predlog zakona o unutrašnjim poslovima razmatran je na sjednici 28. II 2012. i nije dobio većinu potrebnu za usvajanje. Ministarstvo pravde - Razrađen je sistem bodovanja kriterijuma za izbor i napredovanje sudija i predsjednika sudova, kao i propisani obrasci za prijavu na javni oglas, obrazac za davanje mišljenja, obrazac za ocjenu kandidata koji se prvi put biraju i koji napreduju i obrazac za personalni list sudija. - Razrađen je sistem bodovanja kriterijuma za imenovanje i napredovanje državnih tužilaca i zamjenika, propisani obrasci za prijavu na oglas, obrazac za ocjenjivanje kandidata koji se prvi put imenuje i koji napreduju. - Pisano testiranje kandidata za sudije koji se prvi put biraju održano je 20. II 2012. a, Sudski savjet je 21. II 2012. izabrao nove sudije - jednog sudiju Upravnog suda, četvero sudija viših sudova (po dvoje u Podgorici i Bijelom Polju) i jednog sudiju Osnovnog suda u Rožajama. Sudski savjet je 21.II 2012. donio odluku o raspisivanju javnih oglasa za izbor pet sudija osnovnih sudova (za dvoje sudija u Podgorici i Bijelom Polju i jednog u Kotoru) i predsjednika Apelacionog suda. - Proširena sjednica Vrhovnog suda izabrala je Komisiju za izbor članova Sudskog savjeta iz reda sudija 18. I 2012. - Kada je u pitanju implementacija Zakona o notarima, usvojen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara ("Službenom listu CG", br. 11/12) Takodje, 30.I 2012. imenovana su još tri notara, jedan za teritoriju opštine Pljevlja, jedan za opštinu Nikšić i jedan za opštinu Bijelo Polje. - Komisija za praćenje implementacije Zakonika o krivičnom postupku održala je 23. I 2012. posljednju sjednicu na kojoj je usvojen Zaključni izvještaj o sprovođenju Plana implementacije Zakonika o krivičnom postupku, a na osnovu kojeg je Ministarstvo pravde pripremlilo Informaciju o sprovođenju Plana implementacije Zakonika o krivičnom postupku, koju je Vlada usvojila 2. II 2012. - U cilju implementacije Zakona o javnim izvršiteljima ("Službeni list CG", br. 61/11) koji je stupio na snagu 31. XII 2011. i u cilju stvaranja što boljih uslova za početak rada javnih izvršitelja koji će preuzeti u najvećem dijelu poslove izvršenja od sudova, doneseni	

			<p>su: Pravilnik o broju mjesta i službenim sjedištima javnih izvršitelja i Pravilnik o izmjeni pravilnika o obliku i sadržaju službene legitimacije javnog izvršitelja i zamjenika javnog izvršitelja koji su objavljeni u ("Službenom listu CG" br. 19/12).</p> <p>- Vlada je usvojila Plan implementacije Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku koji sadrži obaveze koje je potrebno izvršiti za efikasan početak primjene zakona i sredstva verifikacije na osnovu kojih će se pratiti implementacija zakona, kao i sve ono što treba raditi nakon početka primjene Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.</p> <p>Uprava za antikorupcijsku inicijativu</p> <p>Na IX sjednici Nacionalne komisije razmatran je i usvojen III Izvještaj o realizaciji mjera iz Inoviranog Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji je pripremila UAI (Sekretarijat NK), a koji obuhvata rezultate nadležnih organa postignute u periodu jul-decembar 2011. Sastavni dio navedenog Izvještaja je i Izvještaj Tripartitne komisije o analizi predmeta iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za 2011.</p> <p>Preporuke državnim organima i institucijama definisane u skladu sa nalazima iz Izvještaja EK o napretku Crne Gore za 2011. iz oblasti borbe protiv korupcije, članovi Nacionalne komisije su usvojili u cjelosti preporuke pripremljene od strane UAI (Sekretarijata NK), kao i određeni broj preporuka NVO MANS i CEMI, koje će biti upućene nadležnim organima kako bi, vodeći se ovim preporukama, planirali svoje aktivnosti.</p> <p>U cilju implementacije Zakona o finansiranju političkih partija, a u predviđenom roku, usvojeni su podzakonski akti predviđeni Zakonom. Tako je, februara 2012, DIK usvojila Pravilnik o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim priložima političkim partijama i Uputstvo o sadržini izvještaja o priložima pravnih i fizičkih lica političkim partijama u toku izborne kampanje, dok je u martu 2012, Ministarstvo finansija usvojilo Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i Pravilnik o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političke partije.</p> <p>Uprava policije</p> <p>Za potrebe efikasnog funkcionisanja Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju, obezbijedena je sigurnosna i komunikaciona oprema (oprema za sigurnu komunikaciju sa Interpol-om, Europol-om, SELEC-om), kao i oprema za kontrolu pristupa, shodno Zakonu o tajnosti podataka. Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju je uvezan u jedinstveni kriminalističko-obavještajni sistem Uprave policije, te je omogućen pristup svim bazama podataka Uprave policije koje se mogu koristiti u svakodnevnom radu. U toku je izrada aplikacije za praćenje realizacije predmeta, uspostavljanje AFIS jedinice uvezane sa Forenzičkim centrom, kao i aktivnosti na obezbjeđenju nedostajućih kadrovskih kapaciteta.</p>
Zaštita podataka	Član 81	MUP	<p>Član 81 - Zaštita ličnih podataka</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova</p>

			<p>Vlada je 29. XII 2011. utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uputila ga na javnu raspravu, koja je trajala 60 dana. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti usaglašen je s Nacrtom zakona o slobodnom pristupu informacijama i Nacrtom zakona o tajnosti podataka.</p> <p>Agencija za zaštitu podataka o ličnosti</p> <p>Agencija za zaštitu ličnih podataka je , u zakonskom roku, Skupštini Crne Gore uputila drugi redovni Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka.</p> <p>Izvršena su 33 redovna nadzora, pet nadzora po zahtjevu za zaštitu prava, izdato je devet mišljenja u vezi s primjenom Zakona, četiri saglasnosti za formiranje zbirke ličnih podataka i upućena je jedna preporuka.</p> <p>Savjet Agencije je 6. II 2012. usvojio, a Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 7. III 2012. dao saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je urađen u skladu sa preporukama eksperata EU angažovanih kroz Tvining Projekt - Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori. Sistematizovano je 25 radnih mjesta dok su prethodnim aktom bila predviđena 22.</p> <p>Povodom 28. I 2012. međunarodnog dana zaštite ličnih podataka, organizovan Okrugli sto na temu: Video nadzor u funkciji zaštite imovine i lica ili ugrožavanja prava na privatnost, na kome su prisustvovali predstavnici 25 pravnih lica.</p> <p>Memorandum i Deklaracija o budućoj saradnji s Agencijom Republike Kosovo, potpisani su 19. I 2012.</p> <p>U izvještajnom periodu dostavljeno je 135 evidencija zbirke ličnih podataka od strane 41 rukovaoca.</p>
<p>Vize, granična kontrola, azil i migracije</p>	<p>Član 82</p>	<p>MUP</p>	<p>Član 82 – Vize, upravljanje granicom, azil i migracije</p> <p>U cilju realizacije projekta povezivanja putnog pravca Podgorica - Plav, preko Republike Albanije 25. I 2012. potpisan je Sporazum o otvaranju graničnog prelaza međunarodni putnički saobraćaj Zatrijebačka Cijevna - Grabon.</p> <p>Raseljena i interno raseljena lica koja borave u Crnoj Gori su do 10. IV 2012. podnijela su 7.430 zahtjeva za sticanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem, i to:</p> <p>Raseljena lica iz BiH i Republike Hrvatske:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnijeto 3.272 zahtjeva, - pozitivno riješeno 2.098 zahtjeva, - negativno riješeno 2 zahtjeva, - u postupku 1.172 zahtjeva; <p>Interno raseljena lica sa Kosova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnijeto 4.158 zahtjeva,

		<ul style="list-style-type: none"> - pozitivno riješeno 2.402 zahtjeva, - negativno riješeno 19 zahtjeva, - u postupku 1.737 zahtjeva; <p>Privremeni boravak raseljenih i interno raseljenih lica: podneseno 342 zahtjeva, od čega je pozitivno riješeno 90 zahtjeva, dok su ostali u postupku rješavanja.</p> <p>U periodu od 1. I do 1. IV 2012, 117 lica je podnijelo zahtjev za dobijanje azila, od čega je odobrena jedna dodatna zaštita, donijeto je 86 negativnih odluka, a za 30 zahtjeva postupak je u toku.</p> <p>Uprava policije</p> <p>Shodno potpisanom Radnom aranžmanu između Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica Evropske unije (FRONTEX) i Uprave policije, Sektor granične policije, nadležan za njegovu implementaciju, na mjesečnom nivou dostavlja statističke podatke o nezakonitim migracijama i aktivno učestvuje u aktivnostima koje organizuje FRONTEX. Takođe, predstavnici Sektora granične policije aktivno su učestvovali u aktivnostima FRONTEX-a, u cilju razmjene analitičkih informacija, uvođenja zajedničkih standarda obuke pripadnika granične policije i izrade analize rizika prilikom organizovanja zajedničkih akcija.</p> <p>Na graničnim prelazima izdate su četiri vize.</p> <p>Zajedničke i sinhronizovane patrole na kopnu i vodi: U skladu sa potpisanim Protokolima o zajedničkim patrolama duž državne granice Crne Gore realizovane su zajedničke patrole sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - graničnom policijom Albanije ukupno 51 patrola, od toga 25 na kopnu i 26 na vodi; - graničnom policijom Bosne i Hercegovine ukupno 56 patrola; - graničnom policijom Srbije ukupno 32 patrole. <p>Sa Graničnom policijom Kosova realizovane su tri sinhronizovane patrole. U okviru sprovođenja Protokola o privremenom režimu na Prevlaci, u akciji Zona, realizovana je jedna zajednička patrola.</p> <p>Ostvareni rezultati u radu zajedničkih i sinhronizovanih patrola:</p> <p>U Ispostavi granične policije Bar, zajedničkim aktivnostima sa graničnom policijom Albanije, lišena su slobode dva strana državljana, zbog nezakonitog prelaska državne granice (državljeni Alžira). Lica su predata graničnoj migracionoj policiji Albanije na dalju nadležnost.</p> <p>U sklopu granične kontrole, NCB Interpol je u saradnji sa Sektorom granične policije i Odsjekom za informacione sisteme, koristeći Interpol-ov sistem MIND, kroz već razvijenu aplikaciju GRANICA, stavio na upotrebu službenicima Sektora granične policije baze</p>
--	--	---

			<p>podataka INTERPOL-a, koje se kroz navedenu aplikaciju automatski provjeravaju (provjeravaju se lica, dokumenti i vozila) kroz Interpol-ove baze podataka, na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori.</p> <p>U izvještajnom periodu, posredstvom sistema MIND izvršeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 975.635 provjera Interpol-ovih baza krađenih dokumenata (SLTD), od čega je za 13 dokumenata utvrđeno da se potražuju (HIT); - 381.858 provjera Interpol-ovih baza krađenih vozila, od čega je za devet vozila utvrđeno da se potražuju (HIT); - unos 98 crnogorskih putnih isprava u Interpol-ovu bazu traženih dokumenata (SLTD). <p>U toku su aktivnosti prelaska sa MIND na MIND/FIND sistem provjera Interpol-ovih baza podataka.</p>
Sprječavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija	Član 83	MUP	<p>Član 83 - Sprječavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija</p> <p>Readmisija</p> <p>Pokrenuta je 1. II 2012. inicijativa za zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Republike Island o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka, i upućen tekst Nacrta sporazuma, na engleskom jeziku.</p> <p>Vlada je 26. I 2012. usvojila je Informaciju o pregovorima delegacije Vlade Crne Gore sa delegacijom Vlade Republike Moldavije o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka, održanim 24. i 25. XI 2011.</p> <p>Vlada je 16. II 2012., prihvatila Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o implementaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske Zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka.</p> <p>Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka i Protokol između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Makedonije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka, potpisani su 16. III 2012. u Skoplju.</p> <p>U pogledu postupanja po zamolnicama u primjeni sporazuma o readmisiji primljeno je ukupno 37 zahtjeva za readmisiju. Od broja primljenih zahtjeva pozitivno je riješeno 22 zahtjeva. Negativno je riješeno 12 zahtjeva, dok su u proceduri 3 zahtjeva.</p> <p>Uprava policije:</p> <p>Uprava policije kontinuirano preduzima neophodne mjere za efikasnu implementaciju zaključenih sporazuma o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit.</p>

			<p>Na osnovu Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Republike Albanije, predato je 35 lica (12 državljana Alžira, šest državljana Libije, šest državljana Maroka, pet državljana Komorskih ostrva, četiri državljanina Albanije, jedan državljanin Sirije, jedan državljanin Irana).</p> <p>U skladu sa Sporazumom o readmisiji sa Republikom Srbijom predato je devet državljana Somalije.</p> <p>Prema Sporazumu o readmisiji sa Republikom Hrvatskom prihvaćeno je 26 stranaca (devet državljana Albanije, sedam državljana Kosova, četiri državljanina Palestine, tri državljanina Alžira, jedan državljanin Maroka, jedan državljanin Kuvajta, jedan državljanin Srbije).</p> <p>U saradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije Bosne i Hercegovine realizovan je dobrovoljni povratak za 16 lica (15 državljana Kosova i jedan državljanin Albanije).</p> <p>Spriječeno je 91 lice u nezakonitom prelasku van graničnih prelaza: - na ulazu u Crnu Goru – 56, - na izlazu iz Crne Gore – 35.</p> <p>Na graničnim prelazima spriječeno je deset nezakonitih prelazaka. Otkriveno je 85 lica u nezakonitom boravku. Nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru za 296 lica.</p> <p>U okviru projekta Podrška upravljanju migracijama u Crnoj Gori, nastavljena je II faza izgradnje Prihvatilišta za strance je u završnoj fazi (uređenje terena, nabavka i montaža namještaja).</p>
Pranje novca	Član 84	MF USPNFT	<p>Član 84 - Pranje novca i finansiranje terorizma.</p> <p>Skupština je 27. II 2012. donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ("Službeni list CG", br. 14/12). Zakon je usklađen s međunarodnim standardima i preporukama u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p>U cilju unapređenja međunarodne saradnje, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma je u januaru 2012., potpisala Sporazume o razmjeni podataka sa finansijsko - obavještajnim službama Japana i Kanade.</p> <p>Broj službenika i namještenika trenutno zaposlenih u USPNFT iznosi 30, od ukupnog broja (38) sistematizovanih radnih mjesta predviđenih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave. Trenutno je zaposlen i jedan pripravnik radi stručnog osposobljavanja.</p> <p>STATISTIKA SEKTORA ZA PRIJEM, OBRADU I ANALIZU PODATAKA ZA PERIOD 01.01.2012. - 31.03.2012. GODINE</p>

1. Statistika Odsjeka za sumnjive transakcije

Inicijativa	Br.otvorenih predmeta
Banke i dr.zakonski obveznici	15
Uprava carina	1
Drugi državni organi(UP, VDT, ANB)	20
USPNFT	7
Strani FOS	6
Ukupno	49

U periodu 1.I.2012 - 31.III 2012. drugim nadležnim državnim organima proslijeđeno je ukupno **17** informacija, od čega:

- 5 informacija na inicijativu USPNFT (VDT- 4; UP – 1)
- 12 informacija kao odgovore na zahtjeve drugih nadležnih državnih organa (VDT – 5; UP – 7)

Takođe, u istom periodu nadležnim državnim organima proslijeđeno je 12 dopunskih informacija, a 6 odgovora proslijeđeno je stranim finansijsko-obavještajnim službama- FOS (na njihove zahtjeve).

Sumnjive transakcije (1. I 2012 - 31. III 2012)

Inicijator	Br. primljenih izvještaja o sumnjivim transakcijama
Banke	14
Advokati	1
Uprava carina	1
Ukupno	16

2. Statistika Odsjeka za analitičke poslove

Broj primljenih izvještaja o transakcijama od zakonskih obveznika:

Banke	7.346
Tržište kapitala	1.518
Ostali obveznici	234

Broj primljenih izvještaja o transakcijama od zakonskih obveznika:

Tržište kapitala	1.518
CDA	1.515
Brokeri	3

Broj primljenih izvještaja o transakcijama od zakonskih obveznika:

Ostali obveznici	234
Sudovi	79
Trgovci nekretnina	46
Uprava Carina	82
Pošta CG	0
Kazina	27

Broj otvorenih predmeta - 21

STATISTIKA SEKTORA ZA KONTROLU, MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU SARADNJU

1. Statistika Odsjeka za kontrolu obveznika

Struktura kontrolisanih subjekata po djelatnostima:

Vrsta djelatnosti	Izvršeno kontrola
Promet nekretninama	25
Građevinska firme	12
NVO	1
Ostale djelatnosti	5

UKUPNO	43
--------	----

- Podneseno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka: 15
- Inicijative drugim državnim organima : 2
- Inicijative Odsjeku za sumnjive transakcije: 8

2. Statistika Odsjeka za unutrašnju i međunarodnu saradnju

Mjesec	Zahtjevi primljeni od stranih FOS	Odgovori poslani stranim FOS	Zahtjevi poslani stranim FOS	Odgovori primljeni od stranih FOS
Januar	2	3	11	7
Februar	2	7	19	23
Mart	3	2	9	13
Ukupno	7	12	39	43

U cilju unapređenja međunarodne saradnje, 31. I 2012. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je potpisala Sporazume o razmjeni finansijsko obavještajnih podataka s **Japanom i Kanadom**.

Planira se potpisivanje Sporazuma sa FOS Indije, Kipra, Saudijske Arabije i Paname, kao i inoviranje Sporazuma sa FOS Srbije u dijelu koji se odnosi na finansiranje terorizma.

U cilju ispunjenja obaveza koje proističu iz članstva u Egmont grupi i Moneyval-u, predstavnici Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma redovno prisustvuju Plenarnim sastancima ovih organizacija kao i seminarima i radionicama koje organizuju međunarodne institucije na temu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Osam službenika Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma učestvovalo je na pet seminara, koji su se odnosili na borbu protiv organizovanog kriminala, prevenciju terorizma, trgovinu drogom, pranje novca i finansiranje terorizma, sajber kriminal i metodologiju izvještavanja u procesu pristupanja EU.

Uprava policije

			<p>Uprava policije ostvaruje kontinuiranu komunikaciju sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finasiranja terorizma od koje je zaprimljeno jedno obavještenje o sumnjivoj transakciji, u vezi koje se vrše dalje provjere. Takođe, od nadležne Uprave zaprimljena su četiri zahtjeva za provjeru kaznene i operativne evidencije s kojima raspolaže Uprava policije.</p> <p>Predstavnik Uprave policije je prisustvovao redovnoj godišnjoj konferenciji Komiteta Moneyval, Savjeta Evrope.</p> <p>Posredstvom NCB Interpol-a i sigurnih kanala komunikacije (Interpol, Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno razmjenjuju se sve informacije koje se tiču policijskih istraga u cilju suzbijanja svih vidova organizovanog kriminala, sa elementom inostranosti, u oblasti pranja novca. Ovim putem u izvještajnom periodu dobijena su dva obavještenja.</p>
Droge	Član 85	MZ	<p>Član 85 – Droge</p> <p>Odjeljenje za droge u Ministarstvu zdravlja se pridružilo inicijativi Republike Hrvatske i Republike Slovenije i učestvovalo u kreiranju modela Drug policy cooperation in South-East Europe and the Balkans na sastanku u organizaciji Pampidou Grupe Savjeta Evrope, održanoj u Dubrovniku 29. II i 01. III 2012.</p> <p>Dostavljeni su kvartalni redovni izvještaji za INCB.</p> <p>Sprovedene su edukacije u ustanovama primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite od strane nacionalnih trenera, u Tivtu, Kotoru, Cetinju, Danilovgradu, Beranama, Andrijevići, gdje je već obučeno oko sto zaposlenih. Edukacije na lokalnom nivou iz oblasti savremenih smjernica u prevenciji, dijagnostici, terapiji, tretmanu i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, s posebnim naglaskom na droge, biće realizovane u skladu s planom Treatnet treninga u svim ustanovama na teritoriji Crne Gore. UNODC je donirao u potpunosti ovu edukaciju kao i 13 kompleta prezentacione tehnike za podršku implementaciji Evtreninga, a Ministarstvo zdravlja, kroz Odjeljenje za droge organizacionu podršku. Opštinske kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti sprovele su godišnje programe aktivnosti u školskim ustanovama. Kontinuirano se realizuju multidisciplinarni aktivnosti (radionice, tribine o bolestima zavisnosti) uz učešće predstavnika opštine, centara bezbjednosti, domova zdravlja (Herceg Novi, Kotor, Ulcinj i sl).</p> <p>Nacionalni savjet za obrazovanje je odobrio da se u srednjim školama uvede izborni predmet Zdravi stilovi života. Prethodno je sprovedeno Istraživanje - Uticaj izbornog predmeta Zdravi stilovi života na znanje, vrijednosti i životne vještine učenika/ca osnovnih škola. U toku je uređivanje udžbenika za ovaj predmet. Ministarstvo prosvjete i sporta u saradnji s Kancelarijom Ujedinjenih nacija za droge i kriminal realizuje Projekat Prevencija zloupotrebe narkotika, HIV/AIDS i kriminala kod mladih kroz programe porodičnih vještina.</p> <p>Na sjednici Nacionalnog savjeta za sprečavanje zloupotrebe droga održanoj 14. III 2012, usvojeni su izvještaji UP, MZ i MPS o realizovanim aktivnostima u prethodnoj godini. Savjet je uputio i poziv predstavnicima civilnog sektora da se uključe u rad Savjeta po principu samoizbora i rotirajućeg mandata.</p> <p>Institut za javno zdravlje sproveo je istraživanje ESPAD, čiji su preliminarni podaci objavljeni, a slijedi nacionalna prezentacija</p>

		<p>istraživanja. Sprovedeno je i istraživanje u teško dostupnim populacijama kojim je obuhvaćeno 331 korisnik koji injektira drogu.</p> <p>Izrađen je obrazac za prijavu zavisnika TDI po smjernicama Emcdda. Izrađen je pravilnik o Registru za narkomaniju i proceduri je Sekretarijatu za zakonodavstvo. U toku je izrada Pravilnika o Spisku droga. U toku je izrada Izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, zbog dodatnog usaglašavanja s <i>acquis –em</i>. U toku je formiranje Komisije za droge, kao stručnog tijela u Ministarstvu zdravlja.</p> <p><u>Uprava policije:</u></p> <p>Uprava policije je, u saradnji sa Specijalnim tužiocem za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, realizovala policijsku operaciju Zelena milja, usmjerenu prema međunarodnoj kriminalnoj grupi koja se na organizovan način bavila krijumčarenjem skanka. U okviru predmeta Zelena milja, kriminalna grupa se tereti za krijumčarenje oko 140 kg opojne droge skanka. Tokom sprovođenja navedene akcije preduzimane su koordinisane aktivnosti i razmjena operativnih informacija sa MUP-om Hrvatske i MUP-om Srpske, što je rezultiralo lišenjem slobode šest lica u svojstvu organizovane kriminalne grupe na teritoriji Hrvatske od kojih je jedan bio crnogorski državljanin. U policijskoj operaciji Zelena milja, na teritoriji Crne Gore lišeno je slobode 17 lica, a u okviru cijelog predmeta sa partnerima iz regiona 23 lica.</p> <p>Uprava policije je, u saradnji s Višim državnim tužiocem iz Podgorice, realizovala predmet Bogart, kojom prilikom je slobode lišeno jedno lice, kod koga je pronađeno i oduzeto oko 115 kg skanka.</p> <p>Uprava policije je u saradnji s Višim državnim tužiocem iz Podgorice realizovala policijsku akciju Pečat, kojom prilikom su dva lica lišena slobode, a ukupno je zaplijenjeno 0,25742 kg heroina, kao i dva komada vatrenog oružja.</p> <p>U oblasti suzbijanja krijumčarenja narkotika, Uprava policije kontinuirano preduzima aktivnosti na sprovođenju sedam istraga (od kojih su šest međunarodnog karaktera), u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem za suzbijanje organizovanog kriminala, Višim državnim tužilaštvom, policijskim službama zemalja regiona, zemalja Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama: Veliki prasak, Swift, Foks, Titanik, Zvijezda, Link i Merkur.</p> <p>-Predmet Veliki prasak, koji se realizuje u saradnji sa Kancelarijom DEA u Rimu, britanskom Agencijom SOCA, policijskim službama Belgije, Holandije i Njemačke, usmjeren je ka organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem kokaina iz zemalja Južne Amerike ka području Zapadne Evrope.</p> <p>-Predmet Swift, koji se realizuje u saradnji s Federalnom policijom Australije, Upravom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, Federalnom policijom Brazila i Federalnom policijom Južnoafričke Republike, usmjeren je prema međunarodnoj kriminalnoj grupi sa teritorije Crne Gore, koja se na organizovan način bavi krijumčarenjem narkotika.</p> <p>-U okviru rada na predmetu Fox, koji se realizuje u saradnji s Centrom SELEC iz Bukurešta, Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske i Federalnom upravom policije Bosne i Hercegovine, do sada je zaplijenjeno 40 kg skanka.</p> <p>-Predmet Titanik, koji se sprovodi u saradnji s Agencijom za nacionalnu bezbjednost, usmjeren je prema međunarodnoj kriminalnoj grupi koja se na organizovan način bavi krijumčarenjem kokaina.</p>
--	--	---

			<p>-Predmet Zvijezda koji se realizuje u saradnji s Specijalnim tužilaštvom za suzbijanje organizovanog kriminala, usmjeren je prema organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem i uličnom prodajom heroina.</p> <p>-Predmet Link koji se sprovodi u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom, usmjeren je prema kriminalnoj grupi koja se na organizovan način bavi krijumčarenjem i uličnom prodajom heroina i marihuane.</p> <p>-Predmet Merkur, koji se sprovodi u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem za suzbijanje organizovanog kriminala, usmjeren je prema organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem heroina na međunarodnom planu.</p> <p>U I kvartalu 2012. na teritoriji Crne Gore realizovane su četiri mjere kontrolisane isporuke - tri su sprovedene u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA), a jedna u saradnji sa policijskom i carinskom službom Njemačke.</p> <p><u>Jačanje administrativnih kapaciteta:</u></p> <p>Realizovane su četiri specijalističke obuke za 46 službenika Uprave policije angažovanih na suzbijanje inkriminacija u vezi sa opojnim drogama.</p> <p>Posredstvom NCB Interpol-a i sigurnih kanala komunikacije (Interpol, Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno se razmjenjuju sve informacije koje se tiču policijskih istraga u cilju suzbijanja svih vidova organizovanog kriminala, sa elementom inostranosti, u oblasti krijumčarenja narkotika.</p> <p>Evidentirano je 72 predmeta u vezi kojih je u međunarodnoj razmjeni ostvareno 135 komunikacija (primljeno 62 akta, poslato 73 akta).</p> <p>Od ukupnog broja, 56 komunikacija je ostvareno posredstvom biroa Interpol-a, dok je 26 komunikacija ostvareno sa drugim međunarodnim policijskim organizacijama (SELEC, EUROPOL) i inostranim oficirima za vezu.</p>
Kriminal i druge nelegalne aktivnosti	Član 86	Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima MUP	<p>Član 86 - Sprečavanje i suzbijanje organizovanog kriminala i drugih nelegalnih aktivnosti</p> <p>Trgovina ljudima</p> <p><u>Novine u zakonodavstvu</u></p> <p>Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni list CG”; br. 64/11) je stupio na snagu 6. I 2012. a počeo da se primjenjuje od 1. IX 2012.</p> <p>Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (“Službeni list CG” br. 20/11), počeo je s primjenom od 1. I 2012.</p>

		<p><u>Sastanci radne grupe</u></p> <p>Sastanak Radne grupe za praćenje implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima¹ održan je 26. II 2012 i na njemu je usvojen Plan rada za 2012. i konačan nacrt Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012 -2016. s pratećim Akcionim planom za period 2012 -2013. (koji će nakon javne rasprave biti upućeni Vladi na usvajanje).</p> <p>U Skloništu za žrtve trgovine ljudima boravile su četiri štíćenice.</p> <p>Održano je pet sastanaka operativnog tima za postupanje po odredbama Sporazuma o međusobnoj saradnji, a s ciljem dogovaranja oko aktivnosti koje je neophodno preduzeti kako bi štíćenicima koje borave u Skloništu za žrtve (koje finansira Vlada), bila pružena što bolja pomoć i zaštita.</p> <p><u>Međunarodna saradnja</u></p> <p>Šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima je predvodio crnogorsku delegaciju u periodu od 27. do 29. II 2012. na regionalnom seminaru pod nazivom Jačanje transnacionalnih mehanizama borbe protiv trgovine ljudima u zemljama, u Bukureštu</p> <p><u>Uprava policije:</u></p> <p>Na osnovu Procjene opasnosti od organizovanog kriminala (MNE OCTA), usvojen je strateški dokument Plan aktivnosti za borbu protiv organizovanog kriminala 2012. koji detaljno razrađuje preduzimanje konkretnih radnji i mjera u oblasti prevencije, obavještajnog rada i operativno-istražnih aktivnosti, u odnosu na pojedinačne organizovane kriminalne grupe identifikovane u Crnoj Gori.</p> <p>Shodno definisanim potrebama za obavještajnim informacijama, izrađen je Plan obavještajnog rada i započet novi ciklus ciljanog prikupljanja podataka o organizovanim kriminalnim grupama kroz distribuciju standardizovanog upitnika organizacionim jedinicama policije na terenu.</p> <p><u>Strategija razvoja i funkcionisanja policije 2011-2013:</u></p> <p>U okviru projekta Reorganizacija Uprave policije, u saradnji sa Programom za pružanje pomoći u krivičnim istragama Ministarstva pravde SAD (ICITAP), nastavljene su aktivnosti na restrukturiranju i reformskom procesu policijske organizacije u skladu sa standardima i radnim procedurama policijskih službi država članica Evropske unije (II faza Analiza).</p>
--	--	---

¹ Radnu grupu čine predstavnici 11 institucija na nivou pomoćnika ministara koji realizuju aktivnosti na planu borbe protiv trgovine ljudima, sudstva, tužilaštva, predstavnici međunarodnih organizacija, OSCE; IOM; UNICEF) i predstavnika State de Partmenta. Radnom grupom rukovodi šef Kancelarije.

		<p>Tokom I kvartala 2012. Uprava policije je nastavila sa aktivnostima na sprovođenju međunarodnih istraga u oblasti opšteg i ekonomskog organizovanog kriminala.</p> <p>U okviru policijske akcije Toronto službenici Uprave policije lišili su slobode i podnijeli krivičnu prijavu protiv pet lica zbog osnovane sumnje da su izvršila krivična djela – stvaranje kriminalne organizacije, u cilju vršenja krivičnih djela falsifikovanje isprave, nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. Osumnjičeni su predati zamjeniku Specijalnog državnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala u Bijelom Polju na dalju nadležnost i postupanje. Takođe, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili navedena krivična djela, krivična prijava je podnijeta i protiv pet lica koja se potražuju.</p> <p>Uprava policije je, u saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom-Odjeljenjem za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, realizovala policijsku operaciju Kopča, te je Specijalnom tužiocu procesuirana krivična prijava protiv sedamnaest lica, od kojih su tri službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog postojanja osnovane sumnje da su u dužem vremenskom periodu počinili više krivičnih djela primanje i davanje mita, kao i krivično djelo protivzakoniti uticaj i falsifikovanje isprave. Uz krivičnu prijavu Specijalnom tužiocu privedeno je četrnaest lica, dok su tri lica za sada nedostupna.</p> <p>Kontinuirano se sprovode aktivnosti u okviru Interpolovih operacija Besa i Pink Panthers, kroz međunarodnu policijsku razmjenu obavještajnih podataka, analitičko istraživanje bezbjednosno interesantnih lica i grupa koji djeluju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu, a u cilju procesuiranja članova organizovanih kriminalnih grupa koje se bave razbojništvima na organizovan način, krijumčarenjem ljudi, kao i drugim pojavnim oblicima organizovanog kriminala.</p> <p>U I kvartalu 2012. registrovana su 163 krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta koja su nadležnim tužiocima procesuirana sa 107 krivičnih prijava, kojima je obuhvaćeno 151 lice. Za koruptivna krivična djela, nadležnim tužiocima je podnijeta 21 krivična prijava (tri krivične prijave Specijalnom državnim tužiocu za suzbijanje organizovanog kriminala i 18 krivičnih prijava osnovnom državnim tužiocu) protiv 38 fizičkih lica, kojima su prijavljena 43 koruptivna krivična djela sljedeće strukture: zloupotreba položaja u privrednom poslovanju - 11 krivičnih djela; zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u produženom trajanju - jedno krivično djelo; zloupotreba službenog položaja – deset krivičnih djela; davanje mita– 11 krivičnih djela; primanje mita – tri krivična djela; primanje mita u pomaganju – dva krivična djela; lažni bilans – dva krivična djela; protivzakoniti uticaj – dva krivična djela; protivzakoniti uticaj u pomaganju – jedno krivično djelo. Materijalna šteta prouzrokovana koruptivnim krivičnim djelima iznosi 518.155 eura.</p> <p>Prema statističkim pokazateljima, ostali privredni delikti se u I kvartalu 2012. ispoljavaju kroz sljedeće nezakonitosti: falsifikovanje isprava – 50 krivičnih djela; građenje objekta bez građevinske dozvole - 13 krivičnih djela, šumska krađa - 11 krivičnih djela, prevara - 16 krivičnih djela; nedozvoljena trgovina – šest krivičnih djela; krijumčarenje – tri krivična djela; utaja poreza i doprinosa – tri krivična djela; izdavanje čeka i sredstva za bezgotovinsko plaćanje bez pokrića – tri krivična djela; falsifikovanje novca – dva krivična djela; falsifikovanje službene isprave – jedno krivično djelo, falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje – jedno krivično djelo; pronevjera – jedno krivično djelo; neosnovano dobijanje kredita i drugih povoljnosti – jedno krivično djelo.</p>
--	--	---

			<p>Upravi policije, shodno Stručnom uputstvu o procedurama za prijavu krivičnih djela sa elementima korupcije i zaštiti lica koja ova djela prijavljuju policijskoj službi, od strane građana prijavljeno je ukupno deset slučajeva, pod sumnjom da se radi o koruptivnim radnjama. Od Uprave za antikorupcijsku inicijativu dostavljeno je 14 prijava, pod sumnjom da se radi o korupciji.</p> <p>Posredstvom NCB Interpol-a i sigurnih kanala komunikacije (Interpol Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno razmjenjuju se sve informacije koje se tiču policijskih istraga u cilju suzbijanja svih vidova organizovanog kriminala (krijumčarenje ljudi, korupcija, falsifikovanje novca i sredstava bezgotovinskog plaćanja, zloupotreba autorskih prava, itd.) sa elementom inostranosti. Svi registrovani slučajevi provjeravaju se kroz dostupne baze podataka, i o njima se obavještavaju evropske države i Generalni sekretarijat Interpol-a, i traže povratne informacije.</p> <p>U izvještajnom periodu, ostvareno je ukupno 6.553 komunikacije u vezi 3.520 predmeta, od čega je posredstvom Interpol-a razmijenjeno 4.027 informacija, dok je posredstvom međunarodnih policijskih organizacija i inostranih oficira za vezu razmijenjeno 155 informacija.</p>
Borba protiv terorizma	Član 87	MUP	<p>Član 87 - Borba protiv terorizma</p> <p><u>Uprava policije:</u></p> <p>U bazi Specijalne antiterorističke jedinice, u saradnji sa instruktorima britanske Agencije za borbu protiv teških oblika organizovanog kriminala – SOCA, izvedena je obuka na temu Prinudno zaustavljanje vozila.</p> <p>Izvršeno je uvježbavanje napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.</p> <p>Posredstvom NCB Interpol-a i sigurnih kanala komunikacije (Interpol, Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno se razmjenjuju sve informacije koje se tiču policijskih istraga i drugih informacija u cilju suzbijanja terorizma. NCB Interpol učestvuje u međunarodnim i regionalnim projektima koji se tiču suzbijanja terorizma.</p>
GLAVA VIII			
POLITIKE SARADNJE			
Održivi privredni i društveni razvoj	Član 88	MF MR ME	Član 88 – Politike saradnje
Ekonomska i trgovinska politika	Član 89	MF ME	<p>Član 89 - Ekonomska i trgovinska politika</p> <p>Vlada je 12. I 2012. usvojila Predlog pretpristupnog ekonomskog programa za Crnu Goru za 2011 – 2014, koji je Ministarstvo finansija istog dana prosljedilo Evropskoj komisiji. Pretpristupni ekonomski program definiše ekonomsku politiku i strukturne</p>

			<p>reformе koje treba sprovesti radi uspješnog pristupanja Evropskoj uniji u narednom trogodišnjem periodu.</p> <p>Strukturu PEP-a čine: makroekonomski okvir, javne finansije i strukturne reforme. Za njegovu izradu je bila zadužena je međuresorna radna grupa, imenovana od strane Vlade Crne Gore.</p> <p>U januaru 2012. Radna grupa sastavljena od predstavnika Centralne banke, Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrijednosti i Agencije za nadzor osiguranja, pristupila je izradi Plana za upravljanje krizom na nivou cjelokupnog finansijskog sistema (Nacionalni contingency plan) i osnova za izradu lex specialisa radi implementiranja aktivnosti utvrđenih ovim planom. Kao rezultat ove zajedničke aktivnosti, izrađen je Nacionalni contingency plan i osnove lex specialisa, koje je Savjet za finansijsku stabilnost usvojio 12. III 2012.</p>
Saradnja u statistici	Član 90	MF MONSTAT	<p>Član 90 - Saradnja u oblasti statistike</p> <p>Predlog Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG”, br. 18/12) donijet je 21. III 2012. Na ovaj predlog je prihvaćen Amandman koji se odnosi na Upotrebu rodno osjetljivog jezika i isti je inkorporiran u zakon.</p> <p>MONSTAT je pripremio tzv. COD varijable u skladu sa Eurostatovim preporukama, koje služe kao matrica za tabeliranje podataka za šest već objavljenih publikacija o strukturi poljoprivrednih gazdinstava iz Popisa poljoprivrede 2010. godine, kao i za dostavljanje baze podataka u Eurofarm bazu podataka. Priručnik Eurofarm za dostavljanje podataka iz Ankete o strukturi farmi 2010 i Istraživanja o metodama poljoprivredne proizvodnje korišćen je za kreiranje tabela za dostavljanje podataka. Ova aktivnost je u toku.</p> <p>Urađena je Statistička klasifikacija otpada (kao radni dokument) u saglasnosti sa Aneksom III koji se odnosi na član 1(5) Uredbe Evropske komisije broj 2150/2002, između Evropskog kataloga otpada – Stat Rev4 (supstance orjentisane na statističku nomenklaturu otpada) i Evropske liste otpada (LoW) ustavnovljene odlukom Komisije 2000/532/EC.</p> <p>Urađena je Tabela ekvivalentnosti između dvije klasifikacije EWC-Stata Rev4 i LoW.</p> <p>Statistika cijena</p> <p>Unaprijeđen je upitnik za praćenje cijena na malo, poboljšan uzorak (veći broj opservacija, oko 4500 cijena se prikuplja svakog mjeseca na nivou Crne Gore). Popunjeni upitnici se dobijaju putem e-maila u elektronskom formatu. Pripremljeno je saopštenje koje zadovoljava sve standarde diseminacije podataka koje preporučuje EUROSTAT.</p> <p>Socijalne statistike</p> <p>Na dan 27. III 2012. u Zavodu za statistiku radi 101 izvršilac na neodređeno vrijeme.</p> <p>Dana 5. III 2012. objavljen je javni oglas za popunu 12 upražnjenih radnih mjesta preko Uprave za kadrove.</p>

<p>Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge</p>	<p>Član 91</p>	<p>MF ANO KHOV CBCG</p>	<p>Čl.91 – Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge</p> <p>Centralna banka Crne Gore:</p> <p>Na sjednici Savjeta Centralne banke Crne Gore, održanoj 5. III 2012. donjeta je Odluka o načinu izračunavanja izloženosti banaka, kojom se vrši usklađivanje regulative sa Direktivom 2006/48 i Direktivom 2009/111, u dijelu koji se odnosi na izračunavanje i tretman velikih izloženosti.</p> <p>Vlada Crne Gore je 29. III 2012. utvrdila Predlog zakona o finansijskim kolateralima, pripremljen uz podršku twinning projekta.</p> <p>Vlada Crne Gore je 29. III 2012. utvrdila Predlog zakona o finansijskom obezbjeđenju. Ciljevi zakona su uklanjanje formalnih prepreka za obavljanje poslova vezanih za obezbjeđivanje finansijskih obaveza, povećanje pravne sigurnosti učesnika u poslu, zatim smanjenje kreditnog rizika i olakšanje prekograničnih transakcija, kao i jačanje tržišta kapitala i finansijskog sistema u cjelini.</p> <p>Osiguranje:</p> <p>Na osnovu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, donijet je Pravilnik o sadržini obrasca polise osiguranja od autodogovornosti (“Sl.list CG”, br. 02/12), kojim se uređuje sadržina obrasca polise, koja mora biti uniformna za sva društva za osiguranje koja se na teritoriji Crne Gore bave osiguranjem od autoodgovornosti.</p> <p>Komisija za hartije od vrijednosti:</p> <p>U izvještajnom periodu Komisija je usvojila sledeća dokumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Komisiji za hartije od vrijednosti, usvojen 27. II 2012. i - Interna pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti u posjedu Komisije za hartije od vrijednosti, usvojena 15. III 2012.
<p>Revizija i finansijska kontrola</p>	<p>Član 92</p>	<p>MF</p>	<p>Čl. 92 - Saradnja u oblasti interne kontrole i eksterne</p> <p>Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru 22. III 2012. Predložene izmjene obezbijediće uspostavljanje pouzdanog sistema unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, kvalitetno upravljanje javnim sredstvima i efikasniji kontrolu troškova, kao i da zakonskim rješenjima se obavezuju svi subjekti javnog sektora da podnose nadležnim organima godišnji izvještaj o sprovođenju planiranih aktivnosti na unapređenju sistema finansijskog upravljanja i kontrola i unutrašnje revizije.</p> <p>Centralna harmonizacijska jedinica u Ministarstvu finansija organizovala je u saradnji sa Zajednicom opština i kancelarijom UNDP u Crnoj Gori, 19. III 2012. okrugli sto na temu: “Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ sa</p>

			<p>predstavnicima opština, na kojima je učestvovalo 40 učesnika.</p> <p>Delegacija Ministarstva finansija učestvovala je na konferenciji za unutrašnju kontrolu u javnom sektoru, koja je održana u periodu od 27 - 28. III 2011. u Briselu. Učesnici konferencije su, u okviru otvorenih diskusija, razgovarali su o upravljačkoj odgovornosti i ulozi unutrašnje revizije u upravljanju javnim finansijama, kao i o daljem unapređenju javnog sektora, kako bi se obezbijedila vrijednost za novac poreskih obveznika. Na konferenciji su takođe predstavljani pregledi i analize najznačajnijih karakteristika unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru 27 zemalja članica za poslednjih 12 mjeseci.</p> <p>Skupština Crne Gore je 29. II 2012. donijela Zakon o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije („Službeni list CG, br. 14/12.). Ovim zakonom se, takođe, osniva samostalni organ revizije – Revizorsko tijelo, koji je funkcionalno i operativno nezavisan od učesnika u sistemu upravljanja i kontrole sredstava EU fondova.</p> <p>U februaru 2012. Senat Državne revizorske institucije je podržao radni materijal za izradu Strateškog plana razvoja Institucije koji predstavlja osnovu Nacrta Strateškog plana razvoja Institucije do 2016.</p>
Investicije	Član 93	ME/MF ostala nadležna ministarstva/or gani	<p>Član 93- Promocija i zaštita investicija</p> <p>Ministarstvo finansija u saradnji sa USAID-om pripremlilo je Priručnik i Metodologiju za RIA-u, koji predstavljaju polazne osnove za uvođenje RIA-e.</p>
Industrijska saradnja	Član 94	ME	<p>Član 94 - Industrijska saradnja</p> <p>Na bazi dokumenta Osnovne smjernice za izradu strategije razvoja prerađivačke industrije Crne Gore sa pregledom postojećih planskih i strateških dokumenata, urađenog u okviru IPA projekta BESRE, započeta je izrada Strategije razvoja prerađivačke industrije, u čijem će fokusu biti analiza ključnih industrijskih podsektora. Od strane EK očekuje se formalna potvrda za odobravanje produžetka pomenutog projekta, a shodno tome i završetak započetih aktivnosti do polovine jula 2012.</p>
Mala i srednja preduzeća	Član 95	ME	<p>Član 95 Mala i srednja preduzeća</p> <p>U okviru Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015, urađen je Akcioni plan za 2012. i proslijeđen Vladi CG na usvajanje. Urađen je i Akcioni plan 2012-13 Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008-2013, i Izvještaj o realizovanim mjerama koje su definisane Strategijom za cjeloživotno preduzetničko učenje i proslijeđeni su Vladi CG na usvajanje. Navedeni akcioni planovi omogućavaju sprovođenje konkretnih aktivnosti u cilju ostvarivanja rezultata definisanih strategijama.</p> <p>U cilju podsticanja korišćenja raspoloživih CIP/EIP finansijskih instrumenata od strane finansijskih institucija u Crnoj Gori, Crnogorska komercijalna banka- članica OTP grupe je potpisala Sporazum sa Evropskim investicionim fondom (EIF) o garantnom aranžmanu za mala i srednja preduzeća, ukupne vrijednosti 20.000.000 €.</p> <p>Nastavljena je finansijska podrška sektoru MSP putem finansijskih instrumenata koji podrazumijevaju kreditiranje pod povoljnijim</p>

			uslovima i faktoring.
Turizam	Član 96	MORT	<p>Član 96 Turizam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pripremljen je Nacrt pravilnika o programu obuke, ispitnom programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča; - Realizovan je Projekat Centralni turistički registar, kao jedinstveni registar svih ugostiteljskih objekata u Crnoj Gori. Zvanični početak primjene navedenog registra se planira do kraja aprila mjeseca; - Održana je VII sjednica Koordinacionog tima za pripremu i praćenje turističkih sezona. Razmatrana je Informacija o rezultatima zimske sezone i ista se priprema za Vladu zajedno sa izvještajem o realizaciji Akcionog plana za pripremu ljetnje sezone 2012; - Kategorizacija i rekategorizacije turističko-ugostiteljskih objekata, koja se provodi u cilju podizanja nivoa kvaliteta ugostiteljskih objekata realizuje se u kontinuitetu; - U toku su aktivnosti da se u saradnji sa MONSTAT-om, turističkom privredom i lokalnom samoupravom, poboljšaju preduslovi u cilju što obuhvatnijeg turističkog prometa; - U toku su aktivnosti, u saradnji sa UNDP-om i Agencijom za zaštitu životne sredine, na izradi indikatora za turizam u okviru "Nacionalne liste indikatora"; - Turistička inspekcija je u kontinuitetu vršila aktivnosti koje su se odnosile, između ostalog, na kontrolu rada ugostiteljskih objekata, rješavanje problema buke u ugostiteljskim objektima, evidencije gostiju u ugostiteljskim objektima, kao i sprovođenju ostalih zakonskih odredbi iz svog djelokruga rada; - U okviru projekta "Panoramski putevi u Crnoj Gori", raspisan je tender za angažovanje eksperta za izradu projekta koji će poslužiti kao osnov za postavljanje signalizacije, izradu promotivne mape i koji će, na bazi predloga opština, definisati lokacije za razvoj vidikovaca i odmorišta.
Poljoprivreda i agro-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja	Član 97	MPPR	<p>Član 97 Poljoprivreda i agro-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja</p> <p>Završena je javna rasprava o Nacrtu zakona o organskoj proizvodnji, i u toku je izrada Predlog zakona. Vlada Crne Gore je 22. III 2012. usvojila Akcioni plan za razvoj organske proizvodnje u Crnoj Gori 2012-2017.</p> <p>Konačni Nacrt IPARD programa poslat je 4. III 2012. Direktoratu za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) na usvajanje. IPARD program izrađen je uz podršku Twinning projekta IPA 2009 „Uspostavljanje IPARD sistema u Crnoj Gori“.</p> <p>Agrobudžet 2012 za sistem subvencija tj. plaćanja po ha zasijane površine u 2012. prvi put predviđa plaćanja za sve ratarske i povrtlarske kulture (nezavisno od zasijane kulture).</p> <p>U okviru Twinning projekta IPA 2008 „Uspostavljanje IPARD sistema u Crnoj Gori“ koji je realizovan u periodu od februara 2010. do marta 2012. sprovedene su intenzivne obuke za zaposlene u strukturi IPARD. Službenik u Odjeljenju za unutrašnju reviziju</p>

		<p>učestvovao je na obukama za procjenu rizika, saradnje internih i eksternih revizora i postupcima sprovođenja revizije u javnom sektoru, takođe je i obavio pilot reviziju u Ministarstvu finansija.</p> <p>U periodu od 26. do 29. III 2012. održana je misija revizora odjeljenja DG AGRI J5, i na osnovu preporuka misije sprovede se dalje aktivnosti za uspostavljanje IPARD strukture.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na implementaciji Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – projekt MIDAS, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja iz kredita Svjetske Banke i GEF. Završen je prvi javni poziv za investicije i evaluacija projektnih ideja. Od ukupno 780 pristiglih zahtjeva do sada su odobrena 304 projekta ukupne vrijednosti 7.109.750,12 €. U januaru 2012. usvojena je strategija MPRR realizovana uz ekspertsku podršku Svjetske banke.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na implementaciji Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – projekt MIDAS,, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja iz kredita Svjetske Banke i GEF. U okviru realizacije MIDAS projekta završen je prvi javni poziv za investicije u poljoprivredna gazdinstva u skladu sa osnovnim IPARD principima. Završena je evaluacija projektnih ideja, od ukupno 780 pristiglih zahtjeva do sada su odobrena 304 projekta ukupne vrijednosti 7.109.750,12 €. U januaru 2012 usvojena je strategija MPRR za IT realizovana uz ekspertsku podršku Svjetske banke.</p> <p>U sektoru za ruralni razvoj, zaposlen je službenik za programiranje i sada ih je ukupno pet (5). U sektoru za plaćanje zaposleno je sedam (7) službenika i sada ih je ukupno trinaest (13). U odjeljenju za registre, odsjek za registar farmi primljen je jedan službenik i u službi opštih poslova - kancelarija za IT, takođe jedan službenik koji će takođe aktivno učestvovati u pripremama za IPARD strukturu</p> <p>Veterinarska politika</p> <p>Utvrđen je Predlog novog Zakona o veterinarstvu koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Donošenje je predviđeno tokom proljećnog zasjedanja Parlamenta.</p> <p>Usvajanje sekundarnog zakonodavstva</p> <p>Usvojen je Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja mjera za 2012. (Službeni. list CG", br. 11/12 objavljen 22. II 2012).</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je potpisalo ugovor sa konsultantskom firmom za izradu studije izvodljivosti za neškodljivo uklanjanje nus proizvoda životinjskog porijekla.</p> <p>Službenici iz Veterinarske uprave, učestvovali su na radionicama i seminarima na teme iz oblasti veterinarstva – BTSF obuka za TSE, EFSA obuka za monitoring zoonoza i TAIEX radionica za iskorijenjivanje bruceloznih infekcija kod ovaca i koza.</p> <p>Vlade Crne Gore i Srbije su 20. III 2012. zaključile su Sporazum o saradnji u oblasti veterine.</p>
--	--	---

		<p>Fitosanitarna politika</p> <p>U februaru 2012. započela implementacija Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom ("Službeni list CG" br. 39/11) objavljen 04. VIII 2011.</p> <p>Usvajanje sekundarnog zakonodavstva:</p> <p>U cilju daljeg usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU , donijeti su:</p> <p>Program fitosanitarnih mjera za 2012 („Službeni list CG “ . br,11/12), objavljen 22. II 2012.;</p> <p>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanje Anoplophora chinensis (Forster) („Službeni. list CG” br. 11/12),objavljen 22. II. 2012.</p> <p>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. Nov („Službeni list CG” br. 11/12), objavljen 22.II .2012.</p> <p>Pravilnik o tehničkim uslovima na graničnim prelazima za obavljanje fitosanitarnih pregleda pošiljki bilja („Službeni list CG” br. 14/12), objavljen 07.II.2012.</p> <p>Lista aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja („Službeni list CG” br. 14/12) objavljen 07.II.2012.</p> <p>Vlade Crne Gore i Srbije su 20. III 2012. zaključile su Sporazum o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja.</p> <p>Projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stvaranje savremenog sistema bezbjednosti hrane "Jačanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspeksijskih mjesta, Luka Bar (faza evaluacije ponuda nacrt za BIP Luka Bar); MIDAS Potkomponenta - IPA MN 2010 Twinning projekat "Jačanje administrativnih kapaciteta Fitosanitarnе uprave Crne Gore” potpisan ugovor za Twinning project MN 10 IB AG 01; - IPA MN 2013 urađen predlog za IPA 2011-2013 programming: Identification fiches ACQUIS AGRI & RD »Development of the Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Services in Montenegro« <p>Bezbjednost hrane</p>
--	--	--

			<p>Izvršena je provjera usaglašenosti Zakona o bezbjednosti hrane ("SI list CG", br. 14/07) s pravnom tekovinom i uočeni su određeni nedostaci za punu transpoziciju EU zakonodavstva, zbog čega se pristupilo izradi novog Zakona o bezbjednosti hrane.</p> <p>U cilju stvaranja efikasnog sistema, predloženo je da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja bude centralni nadležni organ u oblasti bezbjednosti hrane i hrane za životinje, u skladu sa principom "od njive do trpeze". U okviru sistema za kontrolu bezbjednosti hrane u Crnoj Gori izrađen je Nacrt strategije za bezbjednost hrane u Crnoj Gori.</p> <p>Vlade Crne Gore i Srbije su 20. III 2012. zaključile su Sporazum o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mješovitog/kombinovanog porijekla.</p>
Saradnja u ribarstvu	Član 98	MPPR	<p>Član 98 Saradnja u ribarstvu</p> <p>Nastavljene su aktivnosti u okviru projekat IPA 2009: Održivo upravljanje morskim ribarstvom kao i aktivnosti u okviru projekat FAO AdriaMed.</p>
Carine	Član 99	MF UC	<p>Član 99 Carine</p> <p>Vlada je 29. III 2012. utvrdila Predlog zakona o Carinskoj tarifi.</p> <p>Predmetni zakon je u najvećem dijelu usaglašen s relevantnim propisima Evropske unije iz ove oblasti, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulativa Savjeta (EEC), br. 2658/87 od 23. VII 1987. o tarifi i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj Carinskoj tarifi; i - Regulativa Komisije br. 1006/2011 od 27. IX 2011. o izmjenama Aneksa I Uredbe Savjeta (EEC), br. 2658/87 od 23. VII 1987. o tarifi i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj Carinskoj tarifi. <p>Razlog za djelimično usaglašavanje leži u činjenici što određeni prilozi navedenih regulativa regulišu trgovinsku politiku Evropske unije prema trećim zemljama (npr. poseban carinski tretman određenih poljoprivrednih proizvoda prilikom uvoza u EU, politika carinskih kvota i sl.), pa će isti postati integralni dio našeg carinskog sistema danom priključenja Evropskoj uniji.</p> <p>U okviru druge faze SEED Projekta, 5. III 2012. zaključen je prvi u nizu protokola o elektronskoj razmjeni podataka i to Protokol o elektronskoj razmjeni carinskih podataka između Uprave carina Crne Gore i Uprave carina Srbije.</p> <p>U toku su pregovori za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Uprave carina Crne Gore i Carinske agencije Italije o razmjeni informacija. Vlada Crne Gore pregovora sporazume o administrativnoj saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima sa Vladom Republike Turske i Vladom Republike Makedonije. Pokrenuta je inicijativa od strane vlada Azerbejdžana i Bjelorusije za potpisivanje sporazuma o administrativnoj saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.</p> <p>Dana 12. I 2012. stupio je na snagu Memorandum o razumijevanju između Evropske Unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u Programu Unije "CUSTOMS 2013" i u toku 2012 Uprava carina uzeće aktivno učešće u ovom Programu.</p>

			<p>Dana 5. III 2012. godine zaključen je prvi u nizu protokola o elektronskoj razmjeni podataka u II fazi SEED Projekta i to: "Protokol o elektronskoj razmjeni carinskih podataka između Uprave carina Crne Gore i Uprave carina Republike Srbije".</p> <p>U okviru Venecijanske inicijative 16. III 2012. održan je drugi koordinacioni sastanak tehničkih grupa za intelektualnu svojinu, vrijednost i zaštitu zdravlja ljudi i okoline u Antaliji. Tokom sastanka izvršena je analiza aktivnosti sprovedenih u toku 2011. i dogovoren je nastavak saradnje kroz sprovođenje zajedničkih carinskih operacija.</p> <p>U Podgorici je 27. III 2012. potpisan Memorandum o saradnji na području provjeravanja usaglašenosti proizvoda sa propisima o bezbjednosti proizvoda između Tržišne inspekcije i Uprave carina.</p>
Porezi	Član 100	MF PU	<p>Član 100 Porezi</p> <p>U izvještajnom periodu usvojeni su sljedeći propisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list CG", br. 14/12); - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list CG", br. 14/12); - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list CG", br. 14/12); - Ugovora između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan je u Abu Dabiju, 27 III 2012; - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama ("Službeni list CG", br. 12/12). <p>Ugovor između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan je u Abu Dabiju, 27 III 2012. Ratifikacijom ovog ugovora stvaraju se pretpostavke za intenziviranje ekonomske saradnje između dvije zemlje, preduzeća, kao i za privlačenje investicija.</p>
Saradnja u oblasti socijalne politike	Član 101	MRSS MZ	<p>Član 101 Saradnja u oblasti socijalne politike</p> <p>Vlada je 26. I 2012. donijela Uredbu o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica („Službeni list CG“, br.11/12) u cilju stimulisanja zapošljavanja teže zapošljivih lica.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na finalizaciji Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, programskog dokumenta kojim se definišu projekti koji će se realizovati kroz IPA komponentu IV za period 2012-2013, u saradnji sa Evropskom komisijom. Nacrt pomenutog programa je Vlada usvojila 29. III. 2012.</p> <p>Potpisan je Sporazum o saradnji u oblasti rada, socijalne sigurnosti i zapošljavanja između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske 14. III 2012.</p>

		<p>Vlada je 26. I 2012. utvrdila Nacrt zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Nacrtom zakona predviđa se propisivanje minimalnih standardi za pružanje usluga socijalne i dječje zaštite. Utvrđen je postupak za dobijanje licence za organizacije i stručne radnike iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Utvrđen je postupak akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluge u kome se ocjenjuje da li program obuke, odnosno program pružanja usluge namijenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima ispunjava utvrđene standarde za akreditaciju.</p> <p>Vlada je u I kvartalu donijela Strategija razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori, sa Akcionim planom za period 2012.-2016. Akcionim planom su definisane obaveze svih nadležnih organa, utvrdili rokovi za izvršenje obaveza i pricijenila potrebna sredstava za njihovo sprovođenje.</p> <p>Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2012-2013. Akcionim planom definisane su prioritetne aktivnosti u oblastima: zdravstvene zaštite, socijalne i dječje zaštite i penzijsko invalidskog osiguranja, obrazovanja, profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja, pristupačnosti, kulture, sporta i rekreacije, kao i u oblastima koje se odnose na položaj osoba sa invaliditetom u civilnom društvu.</p> <p>Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom za 2011.godinu. Informacija sadrži pregled sprovođenja Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom za 2011.godinu.</p> <p>Skupština je 1. XII 2011. donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima ("Službeni list CG", br. 54/11), kojim se propisuje da raseljena i interno raseljena lica zahtjev za dobijanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem mogu podnijeti do 31. XII 2012. Pružena je pomoć u pribavljanju dokumentacije za interno raseljena lica koja ne mogu da pribave dokumenta (pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o državljanstvu). Zavodu za zbrinjavanje izbjeglica prijavilo se oko 500 lica kojima je potrebna pomoć za pribavljanje dokumentacije. ZZZI je, u saradnji s MRSS i UNHCR-om, obezbijedio pet kolektivnih odlazaka na Kosovo za oko 200 lica. Na evidenciji UZZI se nalazi još oko 300 najugroženijih interno raseljenih lica kojima je potrebna pomoć u obezbjeđivanju dokumentacije, kao i novčana pomoć za plaćanje administrativnih taksi. 200 lica je pribavilo potrebna dokumenta kako bi podnijeli zahtjev za status u Crnoj Gori.</p> <p>U okviru projekta „Djelujući kao jedan“ opredjeljena su sredstva od strane UNHCR-a za tri organizovane posjete Kosovu u cilju pribavljanja dokumentacije potrebne za regulisanje pravnog statusa interno raseljenih lica koja borave u Crnoj Gori. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u potpunosti preuzelo sprovođenje ove aktivnosti i potpisalo Memorandum o saradnji sa NVO „Pravni centar“. Posjete Kosovu obuhvataju pored lica iz Kampa Konik i regulisanje pomoći za lica koja se nalaze u specijalizovanim ustanovama. Dvije posjete organizovane sa 110 lica.</p> <p>Pravni status: Za status stranca sa stalnim nastanjenjem raseljena lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske podnijeto 3275 zahtjeva od čega je pozitivno riješeno 2099 zahtjeva; u postupku je 1176 zahtjeva interno raseljena lica iz Kosova podnijela su 4168</p>
--	--	--

		<p>zahtjeva, od čega je pozitivno riješeno 2418 zahtjeva u postupku je 1750 zahtjeva.</p> <p>Za privremeni boravak raseljena lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske podnijela su 177 zahtjeva, od čega je pozitivno riješeno 60 dok su ostali u postupku rješavanja, interno raseljena lica iz Kosova podnijela su 165 zahtjeva, od čega je pozitivno riješeno 30 dok su ostali u postupku rješavanja.</p> <p>Do sad je 690 raseljenih lica primljeno u državljanstvo Crne Gore, izdate su 133 garancije raseljenim licima da će steći crnogorsko državljanstvo u koliko donesu otpust iz državljanstva države čije državljanstvo posjeduju. U postupku rješavanja se nalazi 327 zahtjeva. U izvještajnom periodu u Crnoj Gori boravi 8665 interno raseljenih lica s Kosova i 3282 raseljenih lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.</p> <p>Oblast obrazovanja: U školskoj 2011/2012 u osnovnim školama ima 1582 učenika Roma, Aškalija i Egipćana, domicilnih i interno raseljenih, a osnovnu školu na Koniku pohađa 697 učenika Roma, Aškalija i Egipćana.</p> <p>Oblast zdravstva: Primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 16.495 raseljenih i interno raseljenih lica.</p> <p>Oblast zapošljavanja: Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 16. II 2012. je 385 raseljenih lica i 285 interno raseljenih lica od čega je 30 Roma Aškalija i Egipćana.</p> <p>Projekat IPA :</p> <p>U skladu sa planiranim IPA projektom, u cilju zatvaranja Kampa Konik Glavni Grad je odredio da se zona A i dio zone B u ukupnoj površini od oko 130.000m² jedinstveno planski razradi, tako da se stvore zakonske pretpostavke za racionalno urbanistički kvalitetno rješenje, u skladu sa propisanim normama.</p> <p>Skupština Glavnog grada Podgorica je 16. II 2012. donijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluku o učešću Glavnog grada-Podgorice u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja s pratećim sadržajima za potrebe realizacije projekta rješavanja stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa Konik; - Odluku o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana za prostor Detaljnog urbanističkog plana Konik-Vrela Ribnička II u Podgorici; - Odluku o Detaljnom urbanističkom planu Konik-Vrela Ribnička II u Podgorici. <p>Kada su u pitanju II, III i IV komponenta, u toku je postupak raspisivanja Javnog poziva za prijavu nevladinih organizacija koje će implementirati predviđene aktivnosti.</p> <p>Raseljenim licima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i interno raseljenim licima sa Kosova koja borave u Crnoj Gori, omogućeno je da zahtjev za izdavanje dokumenata (pasoš, izvod iz matičnog registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu i dr.) kao i upis i</p>
--	--	--

		<p>naknadni upis u matične registre rođenih i državljana, pored mogućnosti podnošenja zahtjeva u svojim državama, podnesu i dokumentima preuzmu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ovih država u Crnoj Gori.</p> <p>Iznos administrativnih taksi za izdavanje pasoša, izvoda iz matičnih registara rođenih i uvjerenja o državljanstvu za RL iz BiH se umanjuje za 50% ako se zahtjevi podnesu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u Crnoj Gori.</p> <p>Koordinacioni odbor Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na oblast Konik je 22. II 2012. jednoglasno usvojio Izvještaj o realizaciji mjera iz integrisanog Akcionog plana za implementaciju Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na područje Konika.</p> <p>Ministarstvo rada i socijalnog staranja je kandidovalo Projektnu ideju "Identifikacija trajnih rešenja za raseljena i interno raseljena lica i stanovnike kampa Konik - Faza II" za program IPA 2012-2013, kao drugu fazu projekta IPA 2011. Projektni predlog „Identifikacija trajnih rešenja za raseljena i interno raseljena lica i stanovnike kampa Konik - Faza II" je uvršten u oblast Pravosuđa i unutrašnjih poslova. S tim u vezi, urađen je Sektorski identifikacioni predlog koji je pozitivno ocijenjen od strane Evropske Komisije.</p> <p>Urađen je projektni identifikacioni predlog. Urađen je nacrt Zajedničkog regionalnog programa, čiji je cilj obezbjeđenje sredstava za rješavanje stambenog pitanja za 6063 lica (1177 domaćinstava) koja spadaju u najranjivije kategorije: lica smještena u kolektivnim centrima i ugrožena lica u privatnom smještaju, sa posebnim osvrtom na kamp Konik. Ovaj program će značajno doprinjeti zatvaranju kampa Konik i ostalih kolektivnih centara za smještaj raseljenih i interno raseljenih lica.</p> <p>Kroz navedeni program, Crna Gora je kandidovala sljedeće projekte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gradnju 907 stambenih jedinica; 2. isporuku građevinskog materijala za 120 stambenih jedinica; 3. gradnju 60 montažnih kuća; 4. gradnju 90 smještajnih jedinica u Domu starih u Pljevljima. <p>Vremenski okvir za implementaciju projekata je 2012 – 2015.</p> <p>Nacionalna implementaciona jedinica sa zadatkom da koordinira Nacionalnim stambenim programom u okviru Sarajevskog procesa - Beogradske inicijative, formirana je 15. II 2012.</p> <p>Zajednički regionalni program za trajno rješenje pitanja izbjeglica i interno raseljenih lica-Sarajevski proces/Beogradska inicijativa</p> <p>Crna Gora je nastavila aktivnosti u okviru regionalne inicijative kroz redovno učešće na svim planiranim sastancima i ispunjavanje obaveza predviđenih radnim planom.</p> <p>Crna Gora je učestvovala na svim tehničkim sastancima regionalnog procesa, Pariz – januar 2012, na svim sastancima pojedinačnih regionalnih radnih grupa, među kojima je koordinirala rad grupe na usaglašavanju teksta zajedničke ministarske deklaracije i usaglašavanju mehanizama za pojednostavljivanje procedure za pribavljanje dokumentacije za regulisanje statusa lica.</p>
--	--	---

			<p>Takođe, Crna Gora je učestvovala na pred-donatorskom sastanku u Ženevi 31. I 2012.</p> <p>Ostvareni su sljedeći rezultati:</p> <p>Usaglašena je i potpisana Zajednička ministarska deklaracija i usvojen Regionalni program za stambeno zbrinjavanje kao njen sastavni dio. Definisani mehanizmi za pojednostavljivanje procedure za pribavljanje dokumentacije. Usaglašen okvir za upravljanje donatorskim fondom u saradnji s Bankom za razvoj Savjeta Evrope. Dogovoreni načini sprovođenja informativne kampanje o procesu u zemljama regiona. Definisan nacionalni politički, instutucionalni i pravni okvir u zemlji za primjenu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Održan sastanak sa predsjednicima opština u cilju opredeljivanja lokacija za izgradnju stambenih objekata.</p>
Obrazovanje i obuka	Član 102	MPS MN	<p>Član 102 Obrazovanje i obuka</p> <p>Usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije (2012-2013) na sjednici Vlade Crne Gore od 22. III 2012.</p> <p>Usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije stručnog obrazovanje u Crnoj Gori (2012-2013) na sjednici Vlade Crne Gore od 22. III 2012.</p>
Saradnja u kulturi	Član 103	MK	<p>Član 103 – Kulturna saradnja</p> <p>U oblasti kulturne saradnje preduzete su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30. III 2012. godine potpisan Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva kulture NR Kine. <p>U okviru programa Evropske unije Kultura 2007 - 2013, realizovane sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21. III 2012. objavljen konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti saradnje sa Trećim zemljama - 3. II 2012. zatvoren konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti književnog prevođenja (dvije prijave iz Crne Gore). - Crnogorski CCP učestvovao na Formalnom sastanku Kulturnih kontakt tačaka i kontakt osoba za program MEDIA koji je održan u Briselu 1. III. <p>Podržan je projekat La Terra vista dal Mare - The Land Seen from the Sea koji je 04. II 2012. godine otvoren u Muzeju savremene umjetnosti Villa Croce u Đenovi.</p> <p>Poslato je Pismo interesa za pristupanje Crne Gore Programu EU – MEDIA 2007.</p> <p>Održan je sastanak ministra kulture i direktora Generalnog direktorata Jan Trušćinskog i Okrugli sto na temu “Doprinos Crne Gore evropskom kulturnom identitetu i različitosti”, na kome su pored ministra Mićunovića i direktora Trušćinjskog učestvovali stručnjaci u kulturi.</p> <p>Predstavnik Ministarstva kulture učestvovao je na Informativnom sastanku o Radnom programu Evropske komisije u oblasti kulture</p>

			<p>za period od 2011. do 2014. godine koji je održan u Briselu 15. III. 2012.</p> <p>Predstavnik Ministarstva kulture učestvovao je na Panel diskusiji „Pozicioniranje zemlje na međunarodnoj filmskoj mapi: Iskustva u Jugoistočnoj Evropi“ u Sofiji, u okviru regionalnog foruma “Balkanska vizija: stvaralaštvo za budućnost koji je održan 17. III 2012. u Sofiji.</p> <p>Objavljen je Konkurs UNESCO-a za finansiranje programa/projekata i pripremnih asistentskih aktivnosti iz Fonda za kulturnu raznolikost.</p> <p>Nastavak implementacije IPA projekata iz oblasti kulturne baštine: Adrijahistorical Lands, Sherplan i Cultema.</p>
Saradnja u audio vizuelnoj oblasti	Član 104	MK AEM	<p>Član 104 – Saradnja u audiovizuelnoj oblasti</p> <p>MK U skladu sa Zakonom o elektronskim medijima („Službeni list CG“, br.46/10, 40/11 i 53/11), Savjet Agencije za elektronske medije usvojio je sljedeća podzakonska akta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluku o listi događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori (februar 2012) - Pravilnik o kriterijumima/uslovima za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju sopstvenom produkcijom (februar 2012) <p>AEM Po okončanoj javnoj raspravi, Savjet Agencije za elektronske medije je 1o. II 2012. donio Odluku o listi događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori) koja je stupila na snagu 18. II 2011. i Pravilnik o uslovima za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju sopstvenom produkcijom ("Službeni list CG", br. 11/12).</p> <p>Svi akti su objavljeni u „Službenom listu Crne Gore“ i na veb sajtu Agencije www.ardcg.org.</p> <p>Skupština Crne Gore je 3. XI 2011, po hitnoj proceduri, usvojila Zakon o izmjeni Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG“, br. 53/11) koji je stupio na snagu 16. XI. Stupanjem na snagu ove izmjene, prestao da važi član 159 stav 1 alineja 2 ovog zakona, čime se vraćaju na snagu odredbe Zakona o budžetu, u dijelu koji se odnosi na Agenciju za elektronske medije (način usvajanja finansijskog plana i plana rada Agencije). Saglasno ovim rješenjima 20. XII 2011. godine, Skupština Crne Gore je donijela Odluku o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Agencije za elektronske medije za 2012. godinu ("Službeni list CG", br. 64/11).</p>
Informaciono društvo	Član 105	MIDiT	<p>Član 105 Informaciono društvo</p> <p>Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva usvojen je, 23. II 2012..</p>

			<p>U završnoj fazi su aktivnosti na odabiru izvođača za adaptaciju i rekonstrukciju bezbjedne rezervne lokacije za bek-ap i čuvanje podataka - Disaster Recovery lokacije.</p> <p>U martu 2012, usvojena je Informacija o stanju mreže državnih organa sa predlogom mjera.</p> <p>U toku je adaptacija Data centra. Izvršena je zamjena dijela aktivne mrežno-komunikacione opreme i cjelokupna pasivna oprema, čime je postignuta pouzdanost informacionog sistema, brzina razmjene informacija i pristup servisima koje administrira Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije.</p> <p>U toku su pripreme za početak implementacije aktivnosti u okviru tima djelovanje u vanrednim situacijama - Computer Incidente Response Team (CIRT), kao posebnog organizacionog dijela Sektora za informatičku infrastrukturu u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije.</p> <p>Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije je u martu 2012. predstavilo Private Cloud rješenja.</p> <p>U toku je realizacija druge faze projekta Portal elektronske uprave. Trenutno je na portalu 20 elektronskih usluga.</p> <p>U februaru 2012. je potpisan dokument o specifikaciji zahtjeva korisnika - URS (User Requirement Specification), od strane predstavnika Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i predstavnika IMPACT-a iz Malezije.</p> <p>U februaru 2012. organizovan je tradicionalni naučno stručni skup na Žablaku „Informacione tehnologije 2012“, pod pokroviteljskom Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije.</p> <p>U martu 2012. organizovan je Info Dan, posvećen pozivu za projekte, Pozivu 6, koji je otvoren od 3. II do 15. V 2012. godine.</p>
<p>Mreže i usluge elektronskih komunikacija</p>	<p>Član 106</p>	<p>MIDiT MK EKIP</p>	<p>Član 106 Mreže i usluge elektronskih komunikacija</p> <p>Nakon analize pet dodatnih tržišta, u naznačenom periodu bilo je sedam žalbi operatora resornom ministarstvu na rješenja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Očekuje se ishod postupka po žalbama.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na Projektu računovodstvenog razdvajanja troškovnog računovodstva sa izabranim konsultatom, u cilju usaglašavanja revidiranih dokumenata i sprovođenju ostalih aktivnosti u vezi sa istima.</p> <p>Broj prenešenih brojeva iz jedne mobilne mreže u drugu je 1028, dok je iz jedne fiksne u drugu fiksnu mrežu prenešeno sedam brojeva.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na izdavanju uslova za izgradnju pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i/ili zajedničkog antenskog sistema.</p> <p>U januaru 2012. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u vezi korišćenja radio frekvencija iz opsega</p>

			<p>880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz i 1920-1980/2110-2170 MHz, donio rješenje kojim su 2/3 frekvencijskih resursa dodijeljeni Telenoru i 1/3 frekvencijskih resursa Crnogorskom Telekomu. Mobilni operator M-tel nije bio zainteresovan za dodjelu ovih frekvencija.</p> <p>Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, je 20. III 2012, donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za izražavanje interesovanja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz. Ovim su zainteresovane strane pozvane da dostave mišljenje u vezi sa uslovima korišćenja, tržišnom vrijednošću i ograničenju broja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz, za realizaciju CDMA PAMR mreže na nacionalnom nivou. Predmet javnog poziva su radio-frekvencijski kanali širine 2 x 1,25 MHz u opsegu 410- 430 MHz, saglasno Planu raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme ("Službeni list CG", br. 34/11). Poziv je otvoren do 20. IV 2012.</p>
Informisanje i komunikacija	Član 107	MIDiT	<p>Član 107 Informisanje i komunikacija</p> <p>Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke, Zavodom za školstvo i firmama partnerima realizuju projekat „Edukativni softver“ za učenike početnih razreda osnovnih škola, koji će omogućiti da djeca ovog uzrasta na lak, jednostavan i njima prilagođen način savladaju osnovne vještine rada na računaru. Prva faza je obuka nastavnika i instalacija softvera u 10 škola, nakon čega će se softver instalirati u svim crnogorskim osnovnim školama, uz adekvatnu obuku nastavnika.</p> <p>Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije u saradnji sa kompanijom Telenor, u martu 2012, pokrenulo je projekat „Spajamo generacije – Siguran internet za buduće generacije“.</p> <p>Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pokrenulo je projekat „Prvi izazov: Dobrodošli u Crnu Goru“ u saradnji sa ICT kompanijom Telemont u cilju promocije informacionog društva i afirmacije programiranja na android platformama. Cilj Projekta je razvoj, odnosno promocija, informacionog društva kroz upotrebu savremenih mobilnih platformi i aplikacija.</p> <p>Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije obilježilo je „Nedjelju e-vještine“ (e-skills week), od 26. do 30. III 2012.</p> <p>U okviru "Nedjelje e-vještina" organizovan je i projekat pod sloganom 'Koliko ste strastveni u vezi sa svojim e-vještinama?' (<i>Passion competition</i>) kroz otvaranje prilike mladim ljudima da budu kreatori kampanja koje će promovisati svijest o vrijednostima e-vještina za uvećanje šansi za dobijanje posla.</p> <p>Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije nastavlja promociju informacionog društva među studentima crnogorskih univerziteta kroz dodjelu nagrada za 10 najboljih ICT rješenja.</p>
Saobraćaj	Član 108	MSP MORT	<p>Član 108 Saobraćaj</p> <p>Crna Gora aktivno participira u okviru Memoranduma o razumijevanju za razvoj osnovne regionalne transportne mreže u</p>

			<p>jugoistočnoj Evropi. Posebni napredak je uvrštavanje SEETO Sveobuhvatne mreže (SEETO Comprehensive Network) u okviru Trans-Evropske Transoprtne Sveobuhvatne mreže (TEN-T Comprehensive Network), kroz Anex-e (Annex III VOL 30/33 i 31/33), u oktobru 2011. Na 31 sastanku SEETO Nadzornog odbora koji je održan u Antverpenu u novembru 2011. usvojen je Strateški radni program (Strategic Work Programme), koji je izrađen u saradnji sa Evropskom komisijom i Kancelarijom za koordinaciju Međunarodnim finansijskim institucijama (IFI CO), a koji će predstavljati dodatni pomak u regionalnoj saobraćajnoj saradnji. Dok je na 32 sastanku SEETO Nadzornog odbora, koji je održan u Tirani u martu usvojena nova, poboljšana struktura MAP-a, koja je takođe proizvod podrške EC i IFI CO. Tako da će MAP 2013 biti više fokusiran na analize koje će obuhvatiti ukupan transportni sistem u jugoistočnoj Evropi.</p> <p>Takođe, Crna Gora predsjedava SEETO Nadzornim odborom (SEETO Steering Committee) u okviru mandata 2011-2013. što predstavlja dodatni stimulans u radu sa svim zemljama potpisnicama Memoranduma, Evropskom Komisijom (EC), Kancelarijom za koordinaciju Međunarodnim finansijskim institucijama (IFI Coordination Office IFICO), Investicionim okvirom za Zapadni Balkan (WBIF), Međunarodnim finansijskim institucijama (IFIs) i drugim stejkholderima i zainteresovanim stranama.</p> <p>Projekat autoput Bar-Boljare: Otvaranje finansijskih ponuda je obavljeno 24. I 2012, nakon čega se pripremio <i>Kombinovani tehnički i finansijski izvještaj</i>, u skladu sa procedurama EIB-a, na koji se takođe dobio »NO OBJECTION« od banke. Nakon toga je proglašen prvorangirani konsultant URS SCOTT – WILLSON Ltd. U kozorcijumu sa SYTAS S.A. (Greece), TTA S.S. (Greece) i OMIKRON KAPPA Consultis S.A. (Greece)), kome se 12. III 2012. dodijelio Ugovor o izradi Tehničke i ekonomske studije o opcijama realizacije projekta autoputa, kao i izrade Elaborata o socijalnom i procjeni uticaja na životnu sredinu za autoput Bar-Boljare, po evropskim standardima. Dok je Ugovor o finansiranju granta od starne WBIF u iznosu od 500.000 eura, sa Evropskom investiciomom bankom potpisan u februaru 2012. Rok za izradu gore navedenih dokumenata je 5 mjeseci.</p> <p>U skladu sa odlukom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte formiran je Tim/Jedinica za praćenje implementacije projekta autoputa Bar-Boljare koja će za potrebe Vlade Crne Gore i Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, sprovoditi sve obaveze i aktivnosti, kako bi se nesmetano i blagovremeno ostvarivala saradnja sa svim partnerima i institucijama, na razvoju projekta autoputa Bar-Boljare (SEETO putni pravac 4).</p>
Energetika	Član 109	ME	<p>Član 109 – Energetika</p> <p>Nastavljen je pregled zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju malih elektrana instalisane snage do 1 MW. U skladu sa Zakonom o energetici, Ministarstvo ekonomije je u izvještajnom periodu izdalo 2 energetske dozvole za izgradnju malih hidroelektrana, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5. III 2012. za izgradnju male hidroelektrane „Vrelo“ (instalisan snage 587,5 kW i procijenjene godišnje proizvodnje električne energije 2,760 GWh) na vodotoku Vrelo, Opština Bijelo Polje; - 12. III 2012. za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-Izvor Morače“ (instalisan snage 980 kW i procijenjene

		<p>godišnje proizvodnje električne energije 3,321 GWh) na vodotoku bez naziva iz slivnog područja Gornja Morača, Opština Kolašin.</p> <p>U okviru projekta „Razvoj IT - infrastrukturni sistem za crnogorski energetski sektor (ITISMES)“, koji se realizuje na osnovu Ugovora o donaciji između Ministarstva ekonomije Crne Gore kao primaoca i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije kao donatora i Ugovora između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Korona inženjering d.d. iz Ljubljane, nabavljena je informatička oprema za Ministarstvo ekonomije, MONSTAT i Crnogorski operator tržišta električne energije i razvijen softver za energetske statistiku. Instalirana su tri servera i to dva u 'server room-u' u prostorijama Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i jedan u prostorijama Operatora tržišta električne energije. Na tim serverima su postavljene 2 aplikacije, jedna za potrebe sektora za energetiku i jedna za potrebe Operatora tržišta električne energije dok se u 2. kvartalu 2012. očekuje postavljanje na server aplikacije za potrebe sektora za energetske efikasnost.</p> <p>U periodu od 1. I do 31. III 2012. Regulatorna agencija za energetiku je izradila i usvojila:</p> <p>Metodologiju za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije ("Službeni list CG", br. 16/12) koja je stupila na snagu 27. III 2012. Ovim aktom su propisani uslovi za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja, usluge za koje pružaoci plaćaju naknade, kao i usluge koje pružaoci pružaju bez naknade, način utvrđivanja cijena za nabavku usluga koje se plaćaju i definisani su pružaoci usluga i način izračunavanja cijena. Navedeni akt je objavljen na internet stranici Agencije www.regagen.co.me</p> <p>Agencija je donijela i sljedeće odluke o odobravanju, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3. II 2012. Odluku o odobravanju Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom ("Službeni list CG", broj 15/12), kojima su uređeni uslovi i način snabdijevanja električnom energijom tarifnih i kvalifikovanih kupaca od strane Javnog snabdjevača, kao i međusobna prava i obaveze Javnog snabdjevača i krajnjih kupaca električne energije, - 27.III 2012. Odluka o odobravanju Metodologije za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije ("Službeni list CG", broj 18/12), kojom je utvrđen način obračunavanja i naplata štete usljed neovlašćenog korišćenja električne energije od strane pravnih ili fizičkih lica. - 27. III 2012. Odluka o odobravanju Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu ("Službeni list CG", broj 18/12), kojima je propisan način instalacije, prijema i održavanja opreme, način prikupljanja mjernih i ostalih podataka na mjernom mjestu, kao i način obrade, dostupnost i prenos mjernih i drugih podataka o mjernim mjestima korisnicima podataka i način grupisanja i arhiviranja podataka. <p>Projekat izgradnje hidroelektrana na rijeci Morači: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je 23. I 2012. predstavila Ministarstvu ekonomije Tehničko rješenje za hidroelektrane (HE) na Morači, koje je pripremljeno u septembru 2011. godine za potrebe Tenderskog procesa za izgradnju HE na Morači. U toku je analiza mogućnosti EPCG u realizaciji Projekta HE na Morači, u cilju donošenja odluke o daljim aktivnostima na ovom projektu.</p> <p>Projekat izgradnje HE Komarnica: U toku je izrada Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci</p>
--	--	---

		<p>Komarnici (DPP Komarnica) i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DPP Komarnica. Nacrti ovih dokumenata pripremljeni su u martu 2012. i dostavljeni nadležnim organima radi davanja komentara. Nakon završetka geoloških i hidroloških istražnih radova krajem 2011, u toku je izrada Svodnih elaborata istražnih radova.</p> <p>Projekat izgradnje malih hidroelektrana: Realizuju se aktivnosti iz ugovora o koncesiji za istraživanje i izgradnju malih hidroelektrana. Na lokacijama tri male hidroelektrane na vodotoku Crnja, za koje su u prethodnom izvještajnom periodu izdate građevinske dozvole, realizuju se aktivnosti za pripremu njihove izgradnje.</p> <p>Projekat izgradnje vjetroelektrana: U toku je izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje vjetroelektrana na Možuri i Krnovu, kao i prikupljanje neophodnih saglasnosti za izgradnju ovih objekata. Završene su studije ocjene stanja životne sredine na oba lokaliteta i u toku je izrada ekoloških elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu. U skladu sa elektroenergetskom saglasnošću radi se na izradi ugovora o priključenju vjetroelektrane Krnovo, kao i projektovanju trafostanice „Brezna“, gdje je planirano priključenje ove vjetroelektrane. Takođe, Crnogorski operator tržišta električne energije radi na izradi ugovora o otkupu električne energije.</p> <p>Projekat izgradnje podmorskog interkonektivnog kabla jednosmjerne struje između elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije: U toku su aktivnosti na realizaciji ugovorima preuzetih obaveza od strane potpisnika ugovorne dokumentacije.</p> <p>Aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti</p> <p>Projekat IPA 2007 „TA-EnCT (Tehnička pomoć pri implementaciji Sporazuma o Energetskoj zajednici)“ završen je 30. IX 2011. nakon produženja ugovora na 3 mjeseca. Sljedeće aktivnosti realizovane su u periodu oktobar - decembar 2011. januar-mart 2012. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o graničnoj vrijednosti potrošnje energije za određivanje velikog potrošača sadržaju planova za poboljšanje energetske efikasnosti i izvještaja o sprovođenju plana (Službeni list CG, br. 10/12 od 15. II 2012.)Pravilnik o bližem sadržaju izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave („Službeni list CG“ br. 61/11); - Pravilnik o informacionom sistemu potrošnje energije i načinu dostavljanja podataka o godišnjoj potrošnji energije (Službeni list CG, br. 6/12 od 27.I 2012.) - U proceduri finalizacije nalaze se sljedeci propisi: - Pravilnik o bližem sadržaju i funkcionalnim karakteristikama informacionog sistema potrošnje energije i o načinu dostavljanja podataka o potrošnji energije - Pravilnik o određivanju granične vrijednosti godišnje potrošnje energije za velikog potrošača energije i o bližem sadržaju godišnjih planova poboljšanja energetske efikasnosti i izvještaja o njihovom sprovođenju kod velikih potrošača - Pravilnik o energetsom označavanju uređaja u domaćinstvu - Pravilnik o vršenju energetske pregleda sistema za grijanje sa kotlovima efektivne nominalne snage iznad 20 kW i sistema za klimatizaciju efektivne nominalne snage iznad 12 kW - Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i zahtjevima o energetskim karakteristikama zgrada, sa metodologijom proračuna energetske karakteristika zgrada i energetsom sertifikovanju zgrada;
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o vršenju energetske pregleda zgrada (način vršenja pregleda, metodologija i sadržaj izvještaja); - Pravilnik o uslovima za sticanje ovlaštenja za vršenje energetske pregleda zgrada, energetske sertifikovanje zgrada i vođenju registra ovlaštenih lica. - Lista mjera energetske efikasnosti za javni sektor i smjernice za njihovo sprovođenje - Smjernice za uvođenje stepena energetske efikasnosti u postupku javnih nabavki roba i usluga - Modeli ugovora o energetske karakteristikama (povezan sa Članom 45, ali nije eksplicitno definisano u ZoEE) <p>Uspostavljen Centralni informacioni sistem potrošnje energije i pripremljen priručnik za njegovo korišćenje; Održana je radionica "Informacioni sistem za energetske efikasnost / Planiranje, implementacija i izvještavanje u oblasti energetske efikasnosti" u periodu 23-24. XI 2011.</p> <p>U saradnji sa Energetskom zajednicom realizovane su značajne aktivnosti na usaglašavanju nove najnovijih direktiva EU u oblasti energetske efikasnosti u zgradama. Pripremljena je regionalna studija sa preporukama za implementaciju nove EPBD direktive.</p>
Nuklearna bezbjednost	Član 110	MORT	<p>Član 110 - Nuklearna bezbjednost</p> <p>Donošenjem <i>Pravilnika o bližim uslovima za dobijanje dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada</i> ("Službeni list CG", br. 56/11 od 25. XI 2011.) i <i>Pravilnika o načinu sakupljanja, čuvanja, obrade i skladištenja radioaktivnog otpada</i> ("Službeni list CG", broj 58/11 od 6. XII 2011.), koji su usaglašeni sa međunarodnim standardima (nova klasifikacija, nivo otpuštanja, nivo izuzeća, ispuštanja, kriterijumi prihvatljivosti radioaktivnog otpada i dr), stekli su se uslovi za početak procesa izdavanja dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada u skladu sa najnovijim standardima sigurnosti. Proces izdavanja dozvole je počeo u januaru 2012. i očekuje se skori završetak istog.</p> <p>Tokom januara i februara nastavilo se sa aktivnostima u dijelu sprovođenja <i>Zakona o potvrđivanju Zajedničke Konvencije o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom i sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom</i> ("Službeni list CG - Međunarodni ugovori", br. 03/10 od 19. III 2010). Shodno obavezama koje proističu iz člana 33 ove Konvencije <i>Prvi nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom</i>, koji je Vlada Crne Gore usvojila 22. IX 2011. biće predstavljen na Četvrtom pripremnom sastanku o Zajedničkoj konvenciji u periodu od 14. do 23.V 2012. u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču. Do sada je objavljeno ukupno 57 nacionalnih izvještaja, zemalja članica ove Konvencije i na iste je postavljeno 3247 pitanja, od čega je u procesu pregleda i analiza nacionalnih izvještaja Crnoj Gori postavljeno 35 pitanja od strane zemalja učesnica, najvećim dijelom iz Grupe IV u kojoj se Crna Gora nalazi (Slovenija, Francuska, Češka Republika, Australija, Argentina, Njemačka, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države, Danska i Velika Britanija). Kao fokalna institucija za praćenje ove Konvencije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u saradnji sa nadležnim institucijama, na koje se odnose postavljena pitanja, pripremlilo odgovore i iste će uputiti Vladi na razmatranje i usvajanje, nakon čega će ih objaviti na web stranici Konvencije.</p> <p>U okviru MAP procesa izvršeno je ažuriranje postignutog napretka u ovoj oblasti (zaštitne mjere; sprovođenje Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti) za pripremu Drugog godišnjeg Nacionalnog programa Crne Gore.</p>

		<p>U cilju implementacije <i>Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi sa Ugovorom o neproliferaciji nuklearnog oružja, Dodatnog protokola uz Sporazum između Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi sa Ugovorom o neproliferaciji nuklearnog oružja i Protokola uz Sporazum između Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi sa Ugovorom o neproliferaciji nuklearnog oružja</i> („Službeni list CG – Međunarodni ugovori”, br. 16/10 od 28.XII 2010.) Ministarstvo održivog razvoja i turizma je počelo sa aktivnostima na izradi Nacrta Drugog nacionalnog izvještaja i izjave o nuklearnim materijalima.</p> <p>U toku skringing procesa 26. i 27. III 2012. održan je eksplanatorni sastanak u okviru Poglavlja 23 u okviru kojeg se nalaze dvije Odluke Savjeta (2003/882/EC; 2004/294/EC) koje se odnose na Parisku konvenciju o odgovornosti trećih strana u oblasti nuklearne energije (Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy).</p> <p><u>Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA</u></p> <p>Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju na osnovu iskazanog interesovanja relevantnih crnogorskih institucija odvija se kroz projekte tehničke saradnje (regionalne, subregionalne i nacionalne), što predstavlja dio saradnje koji je za Crnu Goru najznačajniji u ovoj oblasti. U okviru ciklusa tehničke pomoći TC 2012-2013, počela su pripremne aktivnosti na implementaciji 5 nacionalnih projekata i jednog inter-regionalnog projekta i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Podrška razvoju regulatorne infrastrukture – faza (II)” (nosioci projekta Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine); 2. „Jačanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta u Crnoj Gori za realizaciju programa monitoring životne sredine” (nosilac projekta JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore); 3. „Edukacija za službenike granične policije” (nosilac projekta Uprava policije); 4. „Prevenција nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala” (nosilac projekta Uprava policije); 5. „Unaprjeđenje programa osiguranja kvaliteta i kvaliteta kontrole u dijagnostičkoj radiologiji za nacionalni program skeniranja” (nosilac projekta Ministarstvo zdravlja); 6. “Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora na Mediteranu”. <p>U martu 2012. u Beču održan je početni sastanak interregionalnog projekta INT2010003 “Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora na Mediteranu“ koji je ujedno najveći regionalni projekat, zajednički projekat Međunarodne agencije za atomsku energiju i Evropske komisije.</p> <p><u>Saradnja sa Evropskom komisijom</u></p> <p>U okviru Višekorisničkog IPA 2009 programa Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Agenciji za zaštitu životne sredine odobren je projekat iz oblasti nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja „Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima uključujući</p>
--	--	--

		<p>radioaktivne gromobrane i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu“ (vrijednost projekta 1.350.000 €). Ovaj projekat predviđa uklanjanje radioaktivnih gromobrana sa teritorija 17 opština Crne Gore i Glavnog grada Podgorice, jačanje efektivnosti upravljanja zatvorenim radioaktivnim izvorima za sve nadležne institucije i preduzetnike/pravna lica, kao i podizanju svijesti u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori. U periodu 5-10. III 2012, Crnu Goru su posjetili eksperti na projektu koji su sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine i JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“ obišli više od 50% lokacija i izvršila mjerenja gdje je to bilo moguće.</p> <p><u>Saradnja sa OSCE misijom u Crnoj Gori</u></p> <p>U saradnji sa kancelarijom OSCE u Crnoj Gori tokom 2011. uspješno je realizovan projekat “Jačanje sistema zaštite životne sredine na nivou državnih institucija Crne Gore”, koji je podržan u sklopu aktivnosti posvećenih unapredjenju primjene Strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacionoj sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom. Takođe, identifikovana je lista prioriteta projekata koji će tokom 2012. Godine biti podržani od strane OSCE misije u Crnoj Gori.</p> <p><u>Bilateralna saradnja Crna Gora- Vlada Kraljevine Belgije</u></p> <p>U okviru bilateralne saradnje sa Vladom Kraljevine Belgije (Savezna uprava za ekonomske poslove) tokom 2011. sproveden je projekat o demontaži javljača požara koji u sebi imaju radioaktivni element. Korisnik projekta su bili predstavnici JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“ a implementaciona agencija Institut za radioelemente iz Belgije. I tokom 2012. nastavilo se sa saradnjom sa Vladom Belgije koja je podržala nastavak projekta, faza II, u vezi upravljanja javljačima požara.</p>
--	--	--

<p>Životna sredina</p>	<p>Član 111</p>	<p>MORT</p>	<p>Član 111 – Životna sredina</p> <p><u>Horizontalno zakonodavstvo</u></p> <p>Upućeno je 11 javnih poziva nevladinim organizacijama za učešće u izradi prijedloga zakona i podzakonskih akata, a 5 nevladinih organizacija se prijavilo na 4 javna poziva.</p> <p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma sektor za životnu sredinu, koordinira projektom Regionalne mreže za pristupanje u životnoj sredini (Regional Environmental Network for Accession-RENA), koji predstavlja podršku procesu evropskih integracija za oblast životne sredine. Jedna od aktivnosti je Progress Monitoring - „Praćenje napretka transpozicije i implementacije Acquis-a u oblasti životne sredine i klimatskih promjena“.</p> <p>Nakon inicijalnog sastanka 16. II 2012, Ministarstvo održivog razvoja i turizma dobilo je krajem februara obrasce (ToCs & IQs) za sprovođenje ovogodišnjeg praćenja napretka u harmonizaciji propisa u oblasti životne sredine. Do kraja marta u skladu sa unaprijed utvrđenim rokovima Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je sve obrasce iz 8 podoblasti životne sredine (Horizontalno zakonodavstvo, Kvalitet vazduha, Upravljanje otpadom, Kvalitet voda, Zaštita prirode, Integrisano spriječavanje i kontrola zagađenja, Hemikalije i Buka).</p> <p>Sredinom marta EK je odobrila nove obrasce za praćenje napretka u oblasti klimatskih promjena koji su proslijeđeni Ministarstvu. Rok za dostavu ovih obrazaca lokalnom ekspertu RENA je 15. IV.</p> <p><u>Kvalitet vazduh</u></p> <p>Vlada je 2. II 2012. utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hidrometeorološkim poslovima i Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hidrografskoj djelatnosti. U cilju uspostavljanja novog koncepta državne uprave, Ministarstvo održivog razvoja i turizma pripremlilo je izmjene i dopune dva Zakona u kojima je izvršeno usklađivanje naziva organa uprave nadležnog za hidrografske i hidrometeorološke poslove. Dosadašnji naziv organa nadležnog za hidrografske i hidrometeorološke poslove – Hidrometeorološki zavod, zamjenjuje se nazivom Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.</p> <p>Vlada je 29. III 2012. donijela Uredbu o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha i u fazi je objavljivanja u Službenom listu. Ovom Uredbom se dalje usaglašavaju utvrđeni standardi kvaliteta vazduha, naročito oni vezani za suspendovane čestice PM_{2,5}.</p> <p>Na osnovu Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla sprovodi se Prvi program praćenja kvaliteta goriva koji će se završiti 30. IV 2012.</p> <p><u>Upravljanje otpadom</u></p>
------------------------	-----------------	-------------	--

		<p>Vlada je 19.I 2012. usvojila Pregled prioriternih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija se očekuje u 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nastavljene su aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadom i otpadnim vodama: - Nastavljeni su radovi na izgradnji regionalnog vodovoda na dionici od Bara do Ulcinja. - Rađeno je na rješavanju imovinsko pravnih odnosa za lokaciju regionalne sanitarne deponije u Nikšiću i na završetku Glavnog projekta; - Vođeni su pregovori sa izabranim izvođačem radova za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u Herceg Novom i predstoji potpisivanje ugovora; - Rađeno je na izradi tenderske dokumentacije i projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Baru; - Završeno je oko 63% ukupno ugovorenih radova na izgradnji kanalizacione mreže u Kotoru, što predstavlja povećanje za oko 38% u odnosu na prethodni izvještajni period; - Započeta je izgradnja III faze kanalizacionog sistema u Tivtu i završeno je oko 4% planiranih radova; - Nastavljene su aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže u Nikšiću i završen je glavni projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću i u toku je njegova revizija; - Završena je izrada tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na izgradnji zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat; - Nastavljene su pripremne aktivnosti vezane za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštinama Bijelo Polje, Pljevlja, Plav, Berane, Rožaje, Kolašin, Žabljak, Plužine i Danilovgrad. - Nastavljeni su radovi na izgradnji regionalne sanitarne deponije u Baru. - Završen je tender za izbor strateškog partnera za izgradnju regionalne sanitarne deponije u Beranama; - Počela je izrada Studije izvodljivosti i EIA za regionalnu sanitarnu deponiju u Pljevljima; - Rađena je tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova za izgradnju sistema za tretman ocjernih voda na sanitarnoj deponiji u Podgorici. - Rađeno je na pripremi tenderske dokumentacije za više drugih projekata u oblasti upravljanja otpadom. <p>Nastavljene su aktivnosti na finalizaciji IPA Operativnog programa „Regionalni razvoj 2012-2013“, programskog dokumenta kojim se definišu projekti koji će se realizovati kroz IPA komponentu III za period 2012-2013.</p> <p>U saradnji sa PROCON-om, pripremljene su i dostavljenje aplikacije za bespovratnu i tehničku podršku u okviru VII Poziva za projekte Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework).</p> <p><u>Kvalitet voda</u></p> <p>U oblasti zaštite i integralnog upravljanje morem i priobalnim područjem, u okviru saradnje sa italijanskim Ministarstvom životne sredine kopna i mora nastavljen je projekat „Pilot projekat uspostavljanja prvog marinskog zaštićenog područja (MPA) u Crnoj Gori“ u okviru kojeg su obavljena istraživanja biodiverziteta Jadrana, identifikovane lokacije za budući MPA, kao i pripremljen plan</p>
--	--	--

		<p>upravljanja za buduće zaštićeno područje na lokaciji „Katiči“.</p> <p>Shodno odredbama Okvirne direktive o moru (MSFD), inicirana je izrada regionalne Strategije za Jadran. Takođe, u kontekstu implementacije ključnih odredbi Okvirne direktive o moru, od izuzetnog je značaja realizacija Programa integralnog upravljanja priobalnim područjem Crne Gore-CAMP koji se sprovodi u saradnji sa UNDP (United nations development programme), UNEP/MAP (PAP/RAC)-Priority Action Programme/Regional Activity Center.</p> <p>Sa aspekta praćenja stanja morskog ekosistema i izvještavanja po ovom osnovu od primarnog je značaja projekat ADRICOSM Intermediate (koji se realizuje kroz bilateralnu podršku italijanskog Ministarstva Crnoj Gori), a ima za cilj potpunu harmonizaciju monitoringa stanja morskog ekosistema za zahtjevima Okvirne direktive o moru, Okvirne direktive o vodama, i Barselonske konvencije, uključujući i posebne zahtjeve EEA. Završetak aktivnosti je planiran do kraja 2012.</p> <p><u>Zaštita prirode</u></p> <p>Nastavljen rad na projektu „Jačanje kapaciteta državnih institucija i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za usaglašavanje nacionalnih propisa s propisima Evropske unije iz oblasti zaštite prirode“. Radi se na kartiranju staništa i vrsta sa Anexa I i II Direktive o staništima. Nastavljen je rad na identifikovanju potencijalnih staništa na terenu. Odrađeno 35 terena. Baza sa podacima zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta napravljena je u skladu s EU standardima, osmišljena je i kreirana od strane konsultantskog tima eksperata i predstavlja platformu za prikupljanje do sada obrađenih i sistematski unošenih podataka. Projekat finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške preko Svjetskog fonda za zaštitu životne sredine (WWF) koji je implementaciona agencija projekta. Novi projekat NATURA 2000 je uz projekat Nacionalna strategija aproksimacije u životnoj sredini predložen Evropskoj komisiji kroz IPA 2012-2013.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na reviziji granica NP „Durmitor“ i otpočeo rad na pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima.</p> <p>U toku je implementacija projekta „Jačanje sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori“ i „Kataliziranje finansiranja zaštićenih područja“. Sredstva za realizaciju obezbjeđena su od strane GEF-a, dok je Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) implementaciona agencija. U okviru projekta »Jačanje sistema održivosti zaštićenih područja« urađen je Nacrt studije zaštite za uspostavljanje regionalnog parka »Komovi« i otpočelo se sa izradom Studije zaštite za uspostavljanje regionalnog parka »Piva«. U okviru projekta »Kataliziranje finansiranja u zaštićenim područjima« urađena je Studija izvodljivosti za samofinansiranje šest pilot lokacija sa statusom zaštićenog područja.</p> <p><u>Industrijsko zagađenje</u></p> <p>Vlada je 9. II 2012. usvojila Programa usklađivanja pojedinih privrednih grana sa Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Ovim programom propisuju se rokovi usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama Zakona za postojeća postrojenja ili aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola do 2015.</p>
--	--	--

		<p>Nastavljene su aktivnosti na projektu »Integralno upravljanje ekosistemom Skadarskog jezera« za KAP komponentu. Korisnici projekta su Vlade Crne Gore i Republike Albanije, dok je implementaciona agencija Svjetska Banka. U toku je izrada Studije izvodljivosti za sanaciju odlagališta opasnog otpada u KAP-u, kao finansijski najzahtjevnije komponente projekta (oko 1 mil USD).</p> <p>Nastavljeno je i sa redovnim aktivnostima u okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (Industrial Waste Management and Clean-up Project in Montenegro – IWMCP) koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom i podrazumijeva izgradnju jedne lokacije za deponovanje opasnog industrijskog otpada i sanaciju prepoznatih ekoloških crnih tačaka, i to: KAP (bazeni crvenog mulja i deponija industrijskog otpada), Željezara Nikšić (deponija industrijskog otpada), Jadransko Brodogradilište Bijela (deponija industrijskog otpada-grit), TE Pljevlja (deponija pepela i šljake „Maljevac“) i Gradac Pljevlja („Šuplja Stijena“). Posljednja misija radnog tima Svjetske banke boravila je u Crnoj Gori u periodu 19-23.III 2012.</p> <p><u>Inspekcijski nadzor</u></p> <p>Na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni list CG“, br. 39/03,57/11), Zakona o životnoj sredini („Službeni list CG“, br. 48/08), Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list CG“, br. 64/11, 73/08), Zakona o zaštiti vazduha („Službeni list CG“, br. 25/10), Zakona o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br. 51/08), Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 80/05) i drugih zakonskih propisa kojima je regulisana oblast životne sredine, ekološka inspekcija je u periodu 1. I – 15. III 2012. izvršila 422 inspekcijska nadzora i donijela 80 rješenja. Ekološka inspekcija je izdala 6 prekršajnih naloga, i 1 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog nepoštovanja materijalnih propisa iz oblasti životne sredine, kao i zbog neizvršenja rješenja ekološkog inspektora.</p> <p>Ekološka inspekcija je u izvještajnom periodu podnijela 1 krivičnu prijavu.</p> <p>Na osnovu Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Službeni list CG“, br. 56/09, 58/09) i međunarodno ratifikovanih ugovora i konvencija (Bečka konvencija, Bazelska konvencija, Montrealski protokol, CITES konvencije i druge), ekološka inspekcija je: izvršila 5508 kontrola na radioaktivnost roba pri uvozu, u saradnji sa JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“, Podgorica i „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić i na osnovu Izvještaja odobrila uvoz; kontrolisala 36 dozvola za promet otpada na graničnim prelazima; kontrolisala 1 dozvolu za promet opasnog otpada; kontrolisala 9 dozvola prometa izvora jonizujućeg zračenja na graničnim prelazima; kontrolisala 3 dozvole za promet roba koje sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač, na graničnim prelazima; kontrolisala 2 dozvole za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance; kontrolisala 18 dozvola za uvoz polovnih mašina.</p> <p><u>Šumarstvo</u></p> <p>Na osnovu važećeg Zakona o šumama (Službeni list CG br. 74/10),kao i Zakona o divljači i lovstvu (Službeni list CG br. 52/08)</p>
--	--	--

		<p>Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je sljedeća podzakonska akta: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja centralne lovnice evidencije. („Službeni list CG“, br. 53/11); Pravilnik o obrascima trofejnog lista i prilozi, njihovoj sadržini, načinu izdavanja, visini naknade za njihovo izdavanje i evidenciji. („Službeni list CG“, br. 09/12);</p> <p>Odluku o dodjeli lovišta na korišćenje za: lovište „Bar“, lovište „Bijelo Polje“, lovište „Bratogošt“, lovište „Cetinje“, lovište „Danilovgrad“, lovište „Grahovo“, lovište „Hridsko jezero“, lovište „Kotor“, lovište „Maja Karanfili“, lovište „Nikšić“, lovište „Plužine“, lovište „Podgorica I“, lovište „Podgorica II“, lovište „Šavnik“, lovište „Ulcinj“ i lovište „Žabljak“. („Službeni list CG“, br. 11/12);.U formi prijedloga, uradilo je sljedeća podzakonska akta: Pravilnik o uslovima za formiranje šumskih područja, gazdinskih jedinica i nižih prostornih jedinica i načinu obilježavanja granica; Pravilnik o doznaci i sječi stabala, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata; Pravilnik o uvjerenju o porijeklu drvnih sortimenata; Pravilnik o načinu projektovanja, tehničkim uslovima za izgradnju, održavanje i tehnički prijem i označavanje šumske infrastrukture; Pravilnik o cjenovniku za kupovinu drvnih sortimenata; Pravilnik o načinu i metodologiji vršenja nacionalne inventure šuma; Pravilnik o uslovima pod kojima se može vršiti paša, kresanje grana i sakupljanje opalog lišća; Pravilnik o uniformi i legitimaciji čuvara šuma; Pravilnik o uslovima koje, za obavljanje poslova i aktivnosti moraju da ispunjavaju Lovački savez i korisnici lovišta, u pogledu prostora, opremljenosti i kadrova; Pravilnik o programu, sadržaju, načinu i visini troškova polaganja lovočuvarskog ispita, broju i sastavu članova ispitne komisije, kao i drugim pitanjima od značaja za polaganje lovočuvarskog ispita.</p> <p>U sklopu sveobuhvatne reforme šumarskog sektora u Crnoj Gori i uz podršku međunarodnih donatora realizovane su brojne aktivnosti u cilju institucionalnog jačanja šumarskog sektora .</p> <p>Po prvi put u istoriji šumarstva u Crnoj Gori sprovedena je Nacionalna inventura šuma. Vlade Crne Gore je na sjednici održanoj 22.XII 2012, usvojila izvještaj o rezultatima Nacionalne inventure šuma ,kao i izvještaj o implementaciji projekta Nacionalne inventure šuma u Crnoj Gori.</p> <p>Sa Agencijom za nekretnine CG , završen je projekat, vezan za isporuke modernih digitalnih kartografskih podataka prema MPRR i Upravi za šume.</p> <p>Plan razvoja šuma (PRŠ), na nivou opština, u svojoj je završnoj fazi kreiranja. Realizuje se na teritoriji Opština Mojkovac i Pljevlja. Urađen je osnovni koncept dokumenta koji opisuje Šumsko razvojne tipove (ŠRT). Cilj ove aktivnosti je racionalizacija sistema planiranja.</p> <p><i>Završena je izrada Analize poslovnih procesa, urađena u okviru projekta Analiza poslovnih procesa i dizajna šumarskog informacionog sistema u šumarstvu koja je u potpunosti definisala poslovne procese u šumarstvu u Crnoj Gori.</i></p> <p><i>Realizovan je projekat " Procjena zdravstvenog stanja šuma Crne Gore na bioindikacijskim tačkama (BIT) za Nivo I monitoringa Međunarodnog kooperativnog programa za šume (ICP Forests)",s obzirom da Crna Gora učestvuje u programu</i></p>
--	--	---

			<p><i>ICP Forests. Podaci su dostupni na web portalu ICP kooperativnog centra u Hamburgu (www.icp-forests.org).</i></p> <p>U cilju pokretanja održivog tržišta obnovljivih izvora energije baziranih na drvnj biomasi u Crnoj Gori urađen je nacrt Početnog izvještaja kao i u toku je izrada Akcionog plana za biomasu koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom ekonomije..</p> <p>Usvojena je Komunikaciona strategije za sektor šumarstva i definisan je Akcioni plana za njegovu implementaciju. Izrađen je dokument „Kriterijumi i indikatori za održivo gazdovanje šumama u Crnoj Gori”, koji će poslužiti kao tehnički propis / pravilnik za održivo gazdovanje šumama, u skladu sa novim Zakonom o šumama. Takođe, izrađena je Studija finansiranja šuma i šumarstva u Crnoj Gori za naredno, srednjoročno plansko razdoblje, koja se bazira na stanju i potrebama šuma, kao i očekivanim izvorima sredstava.</p> <p>„Podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva” je projekat kroz finansijski instrument EU – IPA. Projekat se fokusira na izgradnju kapaciteta institucija u sektoru šumarstva kako bi se uspostavili efikasni sistemi gazdovanja šumama i upravljanja U sklopu projekta trenutno se obavljaju sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Osnovana je Radna grupa za razvoj obrazovanja u šumarstvu rješenjem resornog ministarstva sa ciljem da uradi Nacrt analize trenutnog stanja obrazovanja u šumarstvu i Nacrt pregleda sveobuhvatnog programa obrazovanja u šumarstvu. -Prevedeni su ključni propisi EU koji se odnose na sektor šumarstva. -Odabrana su tri zaposlena iz državnih šumarskih institucija (dva zaposlena u Upravi za šume i jedan zaposlen iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja) kojima se finansiraju magistaske studije iz oblasti šumarstva na fakultetima u regionu počev od septembra/oktobra 2011. <p>Pripremljen je projektni zadatak i u fazi izrade je tenderska dokumentacija za konsultantske usluge vezano za prilagođavanje smjernica za planiranje gazdovanja šumama, kompletiranje regulatornog okvira novog Zakona o šumama, pripremu i održavanje obuke u cilju integrisanja i usklađivanja sa zahtjevima NATURA 2000.</p>
Istraživanje i tehnološki razvoj	Član 112	MNA	<p>Član 112 - Saradnja u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja</p> <p>U kontinuitetu se realizuju aktivnosti koje se odnose na obezbjeđivanje neophodnih uslova za dalje uključivanje istraživača u Evropski istraživački prostor (ERA), putem međunarodnih programa i projekata.</p> <p>U izvještajnom periodu, Ministarstvo nauke pružalo je podršku istraživačkoj zajednici putem informisanja i savjetovanja o međunarodnim programima naučne saradnje, posebno o EU programima FP7, COST i EUREKA.</p> <p>Na sastanku visokih predstavnika zemalja članica EUREKA-e, koji je održan 25. I 2012. u Mađarskoj, Crna Gora je predstavila svoju aplikaciju i očekuje dobijanje statusa člana EUREKE. Prve projekte iz ovog programa Ministarstvo će finansirati u toku 2012.</p> <p>Ministarstvo kontinuirano prati nove inicijative u FP7, kao što je „Zajedničko programiranje“ i priprema se za novi okvirni program - HORIZON 2020.</p>

		<p>Kroz kredit Svjetske banke, u periodu 2012-2017. godine, realizovaće se projekat „ Visoko obrazovanje, istraživanje za inovacije za konkurentnost Crne Gore“, u okviru kojeg će se finansirati i uspostavljanje prvog centra uspješnosti u Crnoj Gori. Ovim projektom, takođe se planira uspostavljanje programa finansiranja krupnijih kolaborativnih istraživačkih grantova, usmjerenih na jačanje izuzetnih istraživačkih timova, internacionalizaciju i povezivanje istraživanja i privrede.</p> <p>Korisnici ovog kredita su: Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete i sporta, a Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom zaključilo je Ministarstvo finansija, 22. II 2012.</p> <p>Ukupan iznos ovog kredita iznosi 12.000.000 €, od kojeg će za komponentu nauke u okviru ovog projekta biti opredijeljen iznos do 7.000.000 €.</p> <p>U toku su aktivnosti na uspostavljanju kancelarije projekta, kao i postupak za izbor menadžera i asistenta menadžera za realizaciju projekta.</p> <p>Ministarstvo nauke je 9. III 2012. raspisalo Konkurs za izradu Biznis plana za uspostavljanje prvog naučnotehnološkog parka u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje Biznis plana bio je petak 30. III 2012. do 16:00 časova, međutim i pored prilično velikog interesovanja u pomenutom periodu, na adresu Ministarstva nauke do traženog roka nije stigla ni jedna prijava. Ideja Ministarstva bila je da se prilika prvenstveno pruži našim naučnim timovima, međutim kako je rezultat izostao, ponovljeni Konkurs međunarodnog je karaktera. Novi rok za dostavljanje biznis plana je petak, 4. V 2012. do 16:00 časova.</p> <p>Informaciju o finansiranju naučnoistraživačke djelatnosti Crne Gore tokom 2012. godine. Vlada je usvojila 1. III 2012. finansiranje nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih programa i projekata predstavlja glavni oblik podrške naučnoistraživačkoj djelatnosti u Crnoj Gori. Evropski istraživački prostor (ERA) podrazumijeva koordinaciju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktivnosti, a intenzivnija integracija u ERA nemoguća je bez snažne nacionalne politike koja je harmonizovana sa evropskom.</p> <p>Akcionni plan za povećanje broja istraživača 2012–2013. godine, Vlada je usvojila 22. III 2012. Svrha ovog Akcionog plana je da se, u okviru postojećeg budžeta za 2012. godinu i očekivanog budžeta za nauku u 2013, realizuje set aktivnosti koje mogu doprinijeti povećanju broja istraživača.</p> <p>Takođe, plan predviđa kreiranje budućih mehanizama podrške istraživačima koji bi bili adekvatni instrumenti u slučaju značajnog povećanja budžeta za nauku u domenu programa za povećanje broja istraživača, u periodu nakon 2012.</p> <p>Ministarstvo nauke objavilo je 22. III 2012. Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2012. godini, sa ukupnim iznosom sredstava od 300.000€, kojima se podstiče naučnoistraživačka zajednica u kontinuitetu do kraja ove godine za sljedeće aktivnosti: stimulisanje učešća u FP7 programu; stimulisanje učešća u COST programu; stimulisanje promocije nauke i istraživanja u obrazovanju i društvu Crne Gore; sufinansiranje saradnje sa naučnom dijasporom; sufinansiranje doktorskih studija; sufinansiranje magistarskih studija; sufinansiranje studijskih boravaka po osnovu naučnog usavršavanja u inostranstvu; sufinansiranje učešća na naučnim kongresima u zemlji i inostranstvu; sufinansiranje organizovanja naučnih kongresa u Crnoj Gori; sufinansiranje preplate za baze naučnoistraživačkih radova; stimulisanje objavljivanja naučnih radova u referentnim naučnim</p>
--	--	--

			<p>časopisima tokom 2012; stimulisanje autora patenata i inovativnih rjesenja i sufinansiranje objavljivanja naučnih časopisa.</p> <p>Ministarstvo nauke u izvještajnom periodu realizovalo je konkurse za bilateralnu naučnu i tehnološku saradnju sa: Republikom Slovenijom (24 projekta), Republikom Hrvatskom (12 projekata), Republikom Austrijom (5 projekata), Bosnom i Hercegovinom (15 projekata) i Narodnom Republikom Kinom (konkurs u toku).</p> <p>Nacrti bilateralnih sporazuma upućeni su na usaglašavanje sa: USA, SR Njemačkom, Republikom Francuskom, Republikom Poljskom, Ukrajinom i Republikom Kostarikom.</p> <p>Skupština je 27. II 2012. usvojila Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti („Službeni list CG”, broj 14/2012).</p> <p>Vladi Crne Gore upućen Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju (ICGEB), sa protokolima i amandmanima, sa sjedištem u Trstu, Republika Italija, na razmatranje i utvrđivanje za Skupštinu Crne Gore.</p>
Regionalni i lokalni razvoj	Član 113	MORT ME MF MVPEI	<p>Član 113 - Regionalni i lokalni razvoj</p> <p>Vlada Crne Gore je 15. III 2012. donijela Odluku o regionalnoj mapi pomoći.</p>
Državna uprava	Član 114	MUP	<p>Član 114 - Državna uprava</p> <p>Vlada je 15. III 2012. donijela Etički kodeks državnih službenika i namještenika, koji će se primjenjivati od 1. I 2013.</p> <p>U toku je rad na pripremi podzakonskih akata za implementaciju Zakona o državnim službenicima i namještenicima, čija primjena počinje, takođe od 1. I 2013.</p> <p>U periodu od 1. IX 2011. do 16. II 2012. ukupno je zaposleno 92 službenika odnosno namještenika (u ovaj broj uključena su rukovodila, inspektori, kao i službenici i namještenici koji su radni odnos usljed mjera štednje koje je donijela Vlada Crne Gore, obnovili na period dvije godine). U ovom periodu zaposleno je i 29 pripravnika.</p> <p>Završen je postupak sprovođenja javnog konkursa i imenovanja za starješine Uprave carina i Uprave za inspeksijske poslove. Takođe završen je postupak javnog konkursa i imenovanja predsjednika i članova Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.</p> <p>Uprava za kadrove je realizovala 147 obuka za 3.269 polaznika iz različitih oblasti (državna uprava, službenički sistem, slobodan pristup informacijama, lični i tajni podaci, borba protiv korupcije, evropske i evroatlanske integracije, upravljanje projektima, upravno sudsko prekršajni postupak).</p> <p>U saradnji sa Regionalnom školom za državnu upravu organizovano je 12 obuka koje je pohađalo 48 učesnika iz Crne Gore.</p>
GLAVA IX			

FINANSIJSKA SARADNJA			
Finansijska saradnja	Čl. 115 - 118	MF	<p>Čl. 115-118 Finansijska saradnja</p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
Pravila o porijeklu	Protokol 3	MF UC	<p>Protokol 3 - Pravila o porijeklu</p> <p>U odnosu na sprovođenje odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koje su u nadležnosti carinske službe Uprava carina bez poteškoća primjenjuje Protokol 3 Sporazuma koji se odnosi na definiciju pojma "proizvodi sa porijeklom" i metode administrativne saradnje.</p> <p>U toku su pregovori o slobodnoj trgovini s Carinskom Unijom – Ruska Federacija, Republika Kazahstan i Republika Bjelorusija.</p> <p>Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA država – Kraljevina Norveška, Savezna Republika Švajcarska, Republika Island i Kneževina Lihtenštajn potpisan je na Ministarskoj konferenciji EFTA-e 14. XI 2011, nakon čega slijedi ratifikacija od strane svih potpisnica. Sporazum bi trebalo da bude u punoj primjeni od 1. VII 2012. Dogovoreno je da se primjenjuje Regionalna konvencija o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe.</p> <p>Crna Gora je pristupila konvenciji o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe, koja je u proceduri ratifikacije u Skupštini CG.</p> <p>Crna Gora je potpisala Regionalnu konvenciju o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe 15. VI 2011. u Briselu. Predlog zakona o ratifikaciji Regionalne konvenciju o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe je upućen u Skupštinu Crne Gore na usvajanje. Konvencija će stupiti na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon deponovanja instrumenta pristupanja.</p> <p>Crna Gora je zaključila Sporazum o slobodnoj trgovini s Ukrajinom. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine objavljen je u "Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori, broj 3/2012", od 8. III 2012, i stupiće na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon dana prijema, putem diplomatskih kanala, posljednjeg dokumenta o ratifikaciji.</p>
Administrativna pomoć u carinskim pitanjima	Protokol 6	MF UC	<p>Protokol 6 Administrativna pomoć u carinskim pitanjima</p> <p>Uprava carina u dosadašnjoj praksi nije naišla na probleme u primjeni odredaba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje su u njenoj nadležnosti, tj. Protokola 6 Sporazuma o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima. Administrativna pomoć carinskih službi EU u okviru Protokola 6 se u najvećoj mjeri zahtijeva prilikom provjere vrijednosti robe koja se uvozi u Crnu Goru.</p>
Rješavanje sporova	Čl: 129, 130 i Protokol	MVPEI i ostala nadležna ministarstva	<p>Čl. 129/130 – tumačenja i primjena SSP; način rješavanja sporova</p>

	VII		
--	-----	--	--

TABELA OBAVEZA IZ SSP ČIJA JE REALIZACIJA U TOKU

INSTITUCIJA	OBAVEZE
MF	Počeo je rad na izradi novog Zakona o platnom prometu , kojim će se važeći Zakon o platnom prometu u zemlji uskladiti sa Direktivom 2007/64/EC o platnim uslugama (tzv. PSD), Direktivom 2009/110/EC o institucijama elektronskog novca i Direktivom 98/26/EC o finalnosti poravnanja u platnim sistemima.
MORT	U cilju bolje regionalne povezanosti i jačanja saradnje u oblasti zaštite od zračenja i radijacione sigurnosti u toku je izrada Nacrta memoranduma o razumijevanju između Kancelarije za zaštitu od zračenja Republike Albanije i Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.
MP	U pripremi je donošenje Pravilnika o polaganju ispita za javne izvršitelje kao podzakonskog akta na Zakon o javnim izvršiteljima.
MIDT EKIP	Potpisan je ugovor između ITU-a i Crne Gore vezano za projekat CIRT (Centar za zaštitu od računarskih i bezbjednosnih incidenata na Internetu). U toku je priprema neophodne infrastrukture za dolazak stručnjaka ITU-a koji će u narednih šest mjeseci raditi na uspostavljanju ovog sistema. U toku je proces javnih konsultacija koji je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost inicirala povodom teksta Nacrta pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža.
ME	Projekat izgradnje HE Komarnica: U toku je izrada Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici (Projekat HE Komarnica) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu, od strane izabranih obrađivača. Rok za njihovu izradu je prvi kvartal 2012. godine.
MSP	
MRSS	Odobrena su sredstva za IPA 2011 projekat " Identifikovanje trajnih rješenja za (interno) raseljena lica i stanovnike kampa Konik ". U toku su pripreme za raspisivanje javnog poziva za implementaciju komponenti socijalna integracija, dobrovoljni povratak i tehnička pomoć jedinici za implementaciju projekta.